سوزِ دل

سنتوش شاہ ناداںؔ

سوزِ دِل

سنتوش شاہ ناداںؔ

کِتابہٕ ہُنٛد ناو : سوزِ دِل

شاعراہ : سنتوش شاہ نادانؔ

موبائیل نمبر: 94191-13193

کمپیوٗٹرڈی۔ٹی۔پی : آئی۔آئی۔ایل۔ایس

ڈی۔ٹی۔پی سینٹر، 471/2، وِنا یک نگر، مُٹھی جۄم۔ رِنکوٗ کول: 94191-36369

چھَپن وری : 2022ء

مول : Rs.200/=

کِتاب میلنٛگ پتاہ:
پوشہِ گوٗنٛد روٗپ ارجُن دایُت
محلّہ گوجرال، لیٖن نمبر 1، اوٗلڈ چنٛگی،
کیمپ روٗڈ تالاب تِلو جموں۔
فون: 9419113193

اَرپَن

یہِ کِتاب چھُس بہٕ

گوٗرِ پادن

اَرپَن کران۔

چھِ کینژن زوزرن برٛونٹھ زوٕز راوان

خطا رۄستےٚ چھِ کینژن دِنہٕ راوان

لبان کینٛہہ وتھ سیٚود چھُکھ پانہٕ تاران

جمع تفریق حِساب کرٕے چھِ تھاوان

فہرست

نظمہٕ

سنتوش شاہ نادان: اکھ غزل گوشاعراہ

کأشرِ زبأنی چھےٚ یہِ خصوٗصیتھ زِ اتھ منٛز چھےٚ مردن ہِتی ہِتی واریاہ زنانہٕ شأیِر تہِ ووتھان روٗزمٕژ۔ لل دید، حبہٕ خوتوٗن، روپہٕ دید، شامہٕ بی بی تہٕ واریاہ گُمنام زنانہٕ شأیِر وچھُو پتہٕ پٔتھے سأنِس ادبس برٔونٛہ کنہِ کۄرمُت۔ یہِ رِوایتھ روٗز برٛونٛہہ کُن تہٕ قأیم تہٕ از تہٕ چھِ أسی رُخسانہٕ جبین، شایضہ مہی، نسیم شفائی، بملہ رینہ کہو واریاہن شأیرن ہُنٛد ناوکٔنہ گژھان یِہنٛدِس کاروانس منٛز سنتوش شاہ نادانؔ تہِ شأمِل چھےٚ۔ یوسہٕ وقتن فوقتن پننٛی شعرِ ڈالہِ ہیتھ اسہِ برٛونٛہہ کُن یِوان روزان چھےٚ۔ مذہبی تہٕ عقیدتی رمٔوضو علاوٕ چھےٚ سنتوش نادانؔ عام ادبی رُوشِن منٛز تہِ دِلچسپی تھوان۔

سنتوش نادانؔ چھےٚ کٔشیرِ ادبک اکھ ویوٗد ناوبنیمٕژ۔ سنتوش ہیتھ یوس نادأنی تمہِ گرسوسپز ووٚنی أخرس دانأیی ثأبت۔ یتھ پیٹھ ووٚنی تَس سأری واہ واہ کران چھِ۔ تم لیلایہِ أسی تن یا غزلہٕ یا کہِ نظم، سنتوش نادان چھِ پرٛتھ صِنفس مامے بران نظرِ گژھان۔ سنتوش نادان چھےٚ پرٛمٕژ لیچھمٕژ تہٕ لٹریچر چھُس سبجکٹ تہِ رُدمُت۔ لہٰذا چھِ تمِس برٛونٛہے انگریزی لٹریچرس پیٹھ تہِ کم کاسہٕ نظر۔ دپان چھنا پٔرمُت گوٚگوٚرمُت، لہٰذا پرُن لیکھُن چھُنہٕ راوان۔ یہَے وجہہ چھُ زِ شار لیکھنہٕ علاوٕ چھےٚ تمِ ہنٛز دِلچسپی ترجمن تہٕ ترجُمأنین منٛز تہِ بڈٕمٕژ۔ یمکہِ برکتہٕ تمہِ حال حالے ننٛدٕ ریٛشی ہنٛدِس "دشمس کرٕتی" یا

سنسکرت آمیز پنڈتی کلامس پٹھ تہٕ پٔنن قلم تِلتھ تمیُک اکھ سہل کأشر رۄپ ترتیب دیُت تہٕ ہتی چھےٚ سو وُنی کینس شاسترن تہٕ پُرانن ژھانڈ ودِتھ تم تخلیقات کأشرِس منز پھِران یِمن ہتی کأشرِ بن پنڈِتن واٹھ چھُ۔

لیلا یو تہٕ بھکتی شأیِری پٹھ پٔنن ادبی سفر شورُو کرن واجینٛز سنتوش نادانٓ رۄز لگا تار پننٛز کِتاب مارکس منز انان یوس تٔمی ہنزٕ اکھ بیٛاکھ خوٗبی چھےٚ۔

سنتوش جی یوسہٕ صِنفہٕ ڈٲلکی اسہٕ بڑوٚنہہ کُن أنی مژ چھےٚ سو چھےٚ غزل۔ یتھ ''سوزِ دِل'' مجموٗعس منز چھِ وارِیاہ غزلہٕ شأمل، یِمو منزٕ بیشتر پزٕ پُونی چھےٚ۔ تِکیٛازِ غزل چھےٚ وُنی کینہہ دُنیأیی یا کُنہِ زبأنی ہندی ادبی معیارُک پیمانہٕ تصور کرنہٕ یِوان لحاذا چھُ یہِ سنتوش نادانٓ جی ہُند پننٛز غزلیٲتی بسیرت ہاوٕنُک اکھ جان قدم۔

چھوکھ جِگرکی للِناٲوِم وٕنتس، ژۄرِ ژھیٛپہٕ تم گِندناٲوِم وٕنتس
گژاپہٕ مأرِتھ تارِ دِل وارٕ کوٚرنَم، پھُٹمِتی کوٚٹھی ڈٕرِ راٲوِم وٕنتس

یا

اعتبارن کوٚر دغاہ، راہ کِتھٕ بہٕ سورُے کھارٕتَس

یا

چھُتھا یُتھ راگ وبتر وومُت ژٕ پرٕژھتَس
گنبر لولُک یہٕ ولسوومُت ژٕ پرٕژھتَس

سنتوٗش چھےٚ بڑوٚنہہ پٔتھے غزل لیکھان، مگر یِمہٕ کِتابہٕ ہنٛدِ مُطالعہٕ پتہٕ چھُ ننان زِ تِمس چھُ ووٚنی غزل گوٗیی پٹھ تہٕ جان دسترس حاصِل سپدُمُت۔ مثلاوُ چھتو یہِ بہترین غزل:

ژاُلِتھ ظُلُم مےٚ باسان، اَپزُے کِتاب مُنزٕ مُنزٕ
سِتمن ژٕ میانِنے سَن، کَر تبُتھ ثواب مُنزٕ مُنزٕ
تینٛگلن پٹھ پکِتھ دپھ، لاُجتھ ژےٚ تل پتمن مائز
دامن رئِتھ چھُ ژھارُن، کتھنِے جواب مُنزٕ مُنزٕ
چھِ ہوکھان سُدر نصیبو، ہنز گرٛزان چھِ بُرٕ تٔلی
خوشبوے کنڈ بن چھِ باسان، بے بَوے گولاب مُنزٕ مُنزٕ

یِمہٕ نظمہِ تہٕ غزلہٕ یتھ مجموٗعس منز شاٗمل کرنہٕ آمژ چھےٚ تم چھےٚ سنتوش شاہ نادآن صاحبٕنی ہنز شاعرانہٕ ارزتھ یتھ اُسی وژھِ واُنجہِ استقبال کرُن پزِ۔ ووٗنی گو یِہنٛدی حتمی معیارُک تعین ہیکن پرن والی بذاتِ خود کرِتھ تہٕ تمن کانٛہہ راے آپراوٕنی چھُنہٕ موضوٗں۔

پرٛتھ کانٛہہ غزل فن پارٕ آسُن چھُنہٕ ممکِن تہٕ کُنہِ کُنہِ چھُ کاٗشرٕ بن شاٗیرن وژنَن، باٗتن تہٕ غزلن منز بُل چُک گژھان روٗدمُت تہٕ سنتوش نادآن تہِ ہیکہِ نہٕ امہِ نِشہٕ مُچِھ روٗزِتھ۔ یہ رلہٕ مِلہٕ ریوایتھ چھےٚ دراصل اُسی صوٗفین ہنز دین یوسہٕ اُسی قبوٗل کرٕمژ چھےٚ۔

سنتوش جی ہنزن غزلن ہُند سارِوٕے کھوتہٕ بوٚڈ وصف چھُ جذباتن ہنز شِدتھ۔ یِمن منز خیالاتن ہنز برجستگی، تخیلُک شرُبل وَن نوٚ وراوان چھےٚ یِمہِ ستی موضوٗں لفظ ورشُن گژھِتھ شعر آیہ رٹان چھُ۔ امہِ ستی چھُ یہ معنوی جوہدتھ پزٕ اوان یِمہِ ستی غزلہٕ ہندِس فنس واتناو برمیلان چھُ۔ یِم غزلہٕ چھےٚ عام طور ریوایتی، صوٗفی لہجس منز

وننہٕ آمِژ مگر ستی چھُ یمن منز بیۆن تہٕ بدۆن موضوٗع تہٕ ورتاونہٕ آمٕتی یمن منز سمأجی جذبأتی تہٕ نفسیأتی رِشتہٕ تہِ شأمِل چھِ یمن سنتوش جی اکھ زنانہٕ آسنہٕ موجوٗب سہی تہٕ موضوٗں پأٹھی سٔنتھ زیوٗ دِوان چھےٚ۔

کِتابہِ منز چھےٚ واریاہ نظمہ تہِ شأمِل یم پرٕنی لایق چھےٚ۔ بہٕ چھُس تس یہِ کِتاب لیکھنَس پیٹھ مُبارکباد دِوان۔

جۆم 12/مارچ 2017ء　　　　　　　　وِجے ولی

میٲنۍ کتھ

پرٛانہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ چھُ شاعرو تہٕ لِکھاریو پرکرٕژ ہنٛدِ پریرنایہِ ستۍ لیکھُن ہیوٚتمُت۔ تم یہِ تہِ کینٛہہ لیکھن چھِ، سو چھنہٕ کانٛہہ گفہٕ کتھا، تم چھِ پنٛنِ من کاغذ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ باوان۔ ییٚمہِ ستۍ پَرن وول چھُ خوٚشی یا غم اِظہار کران۔ شاعر چھُ زمانٕچ تال تہٕ سُر نظرِ منٛز تھٲوِتھ پننۍ شاعری امہِ انداز لیکھان زِ زیادٕ محنت روٗس چھُس ردیف تہٕ کافیہِ ہم وزن تہٕ ہم کال آسان۔ شاعر چھُ زمانٕچ آواز۔ پننہِ دِلچسپی تہٕ سونچہٕ ستۍ چھُ سُہ زمانٕچ کتھَ بژونٛہہ کنہِ تھَون وول بنان۔ ایشور یہِ راز کھولنہٕ خاطرٕ نہَ چھِ تُس کُنہِ سکوٗلچ، نہِ کُنہِ کِتابہِ ہنٛز ضروٗرتھ پیوان۔ ییم لوٗکھ شاعری چھِ اکھ فن مانان، شاید چھِ تم پننہِ خیالہٕ کِنۍ سہی ونان مگر ییٚتہِ سونچ تہٕ عقلہِ ہُنٛد میُل چھُ آسان، أکِس جذبس تحت چھُ وَنن وول ہُشیار گژھِتھ کُنہِ بولان، کُنہِ ودان تہٕ کُنہِ کُنہِ چھُ تھدِ کرکہٕ دِوان۔ یہِ چھُ سُہ وق آسان ییٚلہِ تَس أکِس گورٕ سٕنٛز ضروٗرتھ چھےٚ آسان۔ 1985ء تام أسس نہٕ بہٕ کینٛہہ لیکھان مگر میٲن چاچہٕ شری سروانند کول صوف شالی ہُنٛد روزن وول اوس اکھ بوٚڈ بارٕ شاعر تہٕ لِکھٲری۔ تمہِ پتہٕ أسی مےٚ پننۍ پِتاجی شری نندہ لال شاہ ایڈوکیٹ ییم لِکھٲری تہِ أسی، یہٕنٛز کِتاب "تژ کا فِلسفا ای اینڈ ادر تھاٹس" آیہِ 2014ء ہَس منٛز شایع کرنہٕ۔ کُل جماہ گرِتھ أس یہِ دوٕدٕ گاو میانہِ مالنہِ پٮ۪ٹھے تموٚ مےٚ ستۍ

دِژِھمِژ۔ یمٕ پننہِ آسنک 1986ءہَس منز مےٚ باس دِیُت۔

یہِ اَیہٕس کپوارِ ژنڈیٖ گوم آشرم پننہِ نس عیالس ستی ہر رہتہٕ گژھان۔ اکہِ دوہ ییٚلہِ بہٕ تور گییس، آشرمکی باباجی ییٚن دِژمےٚ تہٕ میٲنس پتی دیوس بتہٕ رنٛج کٲم۔ بتہٕ اوس تقریبن 150 لوکن ہِندِ باپتھ رنٛن۔ اَسی گیہِ پننہِ کامہِ منز کامیاب، مگر یمی کھوٚتمی دوٚپ یمہ زِ وازٕ تہٕ وازٕ بابے چھِ سبٹھاہ اصل رنان۔ بہٕ گییس بوٗزِتھ خوش مگر باباجی ہَس کھوٚژ سخ شرارتھ۔ ینامہٕ روٗپ دیُت مےٚ تمی پگاہ صُبحچہِ ژورِ بجہِ پتہٕ لیکھنک وردان۔ تہٕنٛد وُنن اوس تہٕ دیٚن کوٚر دستخط۔ پورٕ اکہِ رہتہٕ پتہٕ ہیوٚت مےٚ لیکھُن ییٚلہِ باباجی سورگواس سپدی۔ گوڈنچ سٕطر گوٚو مےٚ ''بہٕ پکھِ لاگِتھ گژھہ ہاژنڈیٖ گوم، وُچھہا باباجی کوٚت گوم''۔ گرِکھوٚ دوٚپ ہم زِ چھکھ گاہمژ مژ، مگر وارٕ وارٕ دوہہ پتہٕ دوہہ ہیوٚتُن میٲون کلام شوٗبہ دار تہٕ معیٲری بنُن۔ مےٚ ہیٚتی گوڈٕ گوڈٕ صِرف بھجن لیکھنی۔ اکہِ رہتہٕ پتےٚ باباجی ہِندِ سوٚ پننہِ منز وننہِ آمٕژ بنوٚو مےٚ اکھ کیسٹ یُس عام لوکو سبٹھاہ پسند کوٚر۔ تمہِ پتہٕ 2005ءہَس منز آیہِ میٲنی گوڈنچ کِتاب ''پوشہِ گوٗنڈ'' مارکس منز۔ تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ شریمد بھگوت گیتاجی ہُند کٲشر منظوٗم ترجمہٕ، یُس مےٚ پاژن کیسٹن منز گوٚو تہٕ پانے۔ مےٚ گوٚو اکہِ پتھِ پاژن تانی پوشہِ گوٗنڈ ناوٕکی کیسٹ تہٕ اکھ وی۔سی۔ڈی تہٕ، یتھ منز مہمنا پارک کٲشر منظوٗم ترجمہ تہِ چھُ شٲمل۔ کِتابہٕ تہٕ کرِ مےٚ ''پوشہِ گوٗنڈ ۱''، ''پوشہِ گوٗنڈ ۲'' ناوٕ شایع تہٕ ترتیم ''زِتنٕی'' تہِ آیہِ مارکس منز۔ حال حالےٚ گرِ مےٚ ''نقوشِ دِل'' اُردو غزلہ تہٕ نظمن ہنٛز سوٚمبرن 19 فروری 2017ءمنز جموں یونیورسٹی منز اجراء۔ یہِ چھِ تسی گورِ ہنٛز کرٕپا یوسہٕ مےٚ پتھ ہر ہمیشہٕ روزِ۔ کینژٕ وٕری یو پتھٕ

وُچھ مےٚ غزل صوٗرتن منٛز گوٚبنہٕ آمتی کیسٹ لوٗکھ پسند کران۔ بہٕ ہیکہٕ نہٕ ہوٗرتھے تَس دَیَس یُٗمۍ میٛون قلم نیوٗ غزلن منٛز سوے کتَھ باوَنس کُن یوس بہٕ لیٛلایہِ یا مجنوٗ دٔسی أٔسس لیکھان۔ مےٚ اُٗج نہٕ علاوٕ کانٛہہ تہِ محنت امہِ باپتھ۔ یہِ چھُ میٛون قلم یُس امہِ آیہِ پوٚک۔ ووٗنۍ چھُ یہِ پرن والێن تام زِتم کمہِ آیہِ پرن یہِ کلام تہٕ کیٛتھ دِنَس ینامہٕ یتھ بہٕ روزٕ پراران۔

سنتوش شاہ نادانؔ

غزلہ

غزل

قلم تُل ئُنۍ ژٕ لیکھ میٲنی کہانی
روزن دُشمن تہٕ دوست تحریر پرٲنی

ونکھ یِنہٕ بُتھِ اَسان أندری چھِ ژالان
گلان کھنہٕ کھنہٕ چھِ کِتھٕ کرِ زیوٚ بیٲنی

دیُکھ بۄزِتھ برٛکِھوٚ یِنہٕ زیوٚ دنٛدس تل
گوڈے پرٛتھ گُدرنٕچ منگنَے نِشانی

دِوان بانٛگے سوریوٚ مُت پزٕ چھُ ہِرِ وول
توٚتام ما ژیۆن أس پھولوٕنۍ جوانی

زِٹھِن اتھِ کمچِہ اوس پھیرٕ ے نہٕ زانٛہہ پۆت
توٗتےٗ توٗت ژٲلی تھےٚ گُر پۆک روٲنی

تُلِتھ لۆت گۆب نکھس خوش رٕ دٕک صرِف ساد
مہر بَس چھَس تہٕنٛز وننکھ دوٲنی

أچھو وُچھ بوز کنوٗ لأ گِتھ ژٕ ناداٗن
کریی نارس عطا گُلزار بھوٲنی

☆

غزل

کتھ اکھ مےٚ اَز سنیَیم أمی کوٚر مےٚ پارٕ جِگرس
نالےَ دِوان بہٕ پتھرِس أشن سُہ پانہٕ تھَزرس

وۄمُت مےٚ پتھ کالس میٚژ ہێتھ کھٔسِتھ چھُ آمُت
اتھٕ چھُن مےٚ تھپہِ روٗٹمُت وِزِ وِزِ بہٕ یاد پاوَس

لوٗنُن مےٚ ساتہِ ساتےَ سنہٕ کیٛازِ چھُم مےٚ گومُت
مژراہ تُلِتھ گو کوٚت لأجنس بہٕ کیٛازِ داوَس

دۄپنَم ژٕ ژھایہِ گَر لار بے بیہِ بُٔنتھ ہلم دار
اِدٕ ما بنی ژےٚ دیدار منگنُے پیٚی نہٕ زالتس

یئنْدرٕو ژٕ تنْبلاؤکھ ویشیو ژٕ ہُرٕراؤکھ
کھل چون جَل ما سوری کوسہٕ ہان چھےٚ یہِ داتس

ونہٕ ہا ونہٕ بہٕ کوتاہ سبٹھ چھُم دِلس مےٚ تیۆتاہ
مرحم گَران وِزِ وِزِ چھُم ؔستی دوہَس تہٕ راتس

چھورِ چھورِ گَران مَن میۆن ژھانڈان وُنہِ تہِ میۆن چون
لاکم اَتھَس یۆد تَس نادان دَرِج چھُ کھاتس

غزل

منگان ما زانٛہہ محل خانہٕ چھَس، ژٕے پتھ دزان پروانہٕ چھَس
انکتھ پرٛشن سمن بل ووتھان، کمہٕ کارنٕۍ بو دیوان چھَس

دون طائیفن ہنٛز پہل کِتھٕ ونکھ، زیوِ میانہِ بۆزِتھ ژٕتہِ ما کتکھ
ہرٕدِ واوِ زن ژٕ تہِ سوٗنت ہرکھ، آءٕژ صرائے میہمان چھَس

کھبٕن کھبٕن چھُ لولس پتھ مرُن، بَس اِمتحانَن چھُے درُن
مطلب چھُ دون ہُنٛد کُن بُن، بہٕ تہِ ٹاٹھ تسٕنٛز پروانہٕ چھَس

بُری بُری تھَوان بو کھچِن سِتم، دارُن چھُ یوٕر پرٛتھ کُنہِ ہلم
ءسُری پبٹھ گرٛشِتھ چھُم تلُن قلم، یِی بُتھِ تِیم تی لیکھان چھَس

پڑھِ تِہنزِ اَرزاَر چھَس ہوٗان، ژکھ یوٚد کھسم تھَدِ تھَدِ گوٗان
یُس نہٕ کار مٹہِ کانْہہ چھُس ہوٗان، تمہِ کارٕ پان سگاوان چھَس

پُشرُن چھُ سوٗرے تٔسی پنُن، رگنٕے چھُ لولُک سگ برُن
چھُم پان تٔلُن یا لرٔھِ کرُن، پانےَ ترٕ کر تےَ پیمانہٕ چھَس

سنساٗری پرٕ ژھنےَ معنے کڈُن، وِہوٕار گیانٕے دَے ادِلبُن
تسنزٕ مہر بنہِ چھُنہٕ کیٚنْہہ منگُن، گٔنزران میلہٕ پچہٕ بہٕ نادانٓ چھَس

☆

غزل

جذبن تناب ڈیٹھِتھ ژٕج ژٕر بہٕ وَن تہٕ گرٛزھٕ نا
بیٛون بیٛون رٕنٛگٕچ بٔنگرے، لأرِگتھ وَن بہٕ متہٕ نا

گاٸمتۍ چھِ گالہٕ کھالتس، سوٚزمتۍ نوِشتہٕ میأنی
سوٛنچِتھ برٛژٕ برٛژرے، زِنٛدے ونُم بہٕ سوتہٕ نا

زِنٛدے مرُن چھُ کیٛاہ جان، مٔری تھٕے للکھ ژٕ وَن کتھ
شیرآنٛی کلامہٕ بوٗزِتھ، پھرکھ ترٛاوِ نا تہٕ لوتہٕ نا

ہأوِنَم مےٚ شاٸلی تارکھ، چشمہٕ تھوٗوِ مےٚ پننہٕ وٕہرِتھ
کھوٚت کُس خطا مےٚ ونتم، بنٛد کوٕ گرن مےٚ وتہٕ نا

چھُ دہُت تسُنٛد یہِ سورُے، پھٕسرآوٗنَس بہٕ زالس
پَزرُک یہِ طوطہٕ وَن کنُتھ، کھوٗلہٕ ڈُلہٕ کران کتھٕ نا

ناسے بِنٛتھ شاثدس شوٗبہٕ وٕنی رِکرٛشھ یہِ کرتل
پرتَو تسُنٛد پیٹھ چھُم، گُلہِ سایہِ دارٕ کھوتہٕ نا

لولہٕ مایہِ گرٕبوم گٲجگاہ، نادانؔ نظرِ وُچھنم
برٛثزی چھِم موٕللی اَچھَن تل، سونہٕ موکھتہٕ ہار کھوتہٕ نا

☆

غزل

چنٛدٕ چھُے مگر چھُکھ چنٛدٕ چھوٚنُے، فِکرِ توری نا

مٹہِ مٹہِ دِوان چھِی بیٚون بیٚونُے، فِکرِ توری نا

ۄنی ٔکتی دِتتھ تَس شہرِ گامن، لوس ناأوِتھ پاد

لُکہٕ پاموٕے ژٔے جامہٕ ژھیٚونُے، فِکرِ توری نا

چھُے لال باسان اہم پنُنے، گرژھِ غاأب سُہ شہَس بڑوٚنٹھ

پھوکہٕ روٗستِس ہٕتھ ما شوٗبہٕ وُنُے، فِکرِ توری نا

شاہ سوٗری تھےٚ کانٛہہ نا ژھارِے، گرمےٚ پیٹھ وشواس

چھُنہٕ کوٗن عمارژ نیرٕ وُنُے، فِکرِ توری نا

زمس اُنتھ تاٲمیل حُکمس، چھےٚ پزی شرتل
یتھ صراے ژٕ مہمان تھسکہٕ وُنے، فِکرِ توری نا

پوکھتےَ دھنی بیٚتہِ چھےُ بنُن، شیرٕنٛز زہِ وہوہار
گوٚب پان شمہٕ دمہٕ گرٛژھِ چھوٚنے، فِکرِ توری نا

چنٛدٕ ژوٗر ہاوان شاٲلی تارکھ، تشٛبلان ژٕ پانےَ چھکھ
وُچھِتھ ژٕ ناداںٚ لاگ اوٗنے، فِکرِ توری نا

☆

غزل

نیٚہہ گٹہِ ووتل بُجھِ پاش ژٹان، پرٕ پان ون مُشرووتھا
چھُکھ امانتھ ژٕتہِ کُہُنڈ تام، ڈوکھ کُن سُہ وَن گُنٛزرووتھا

ژٕ تاپکرٕ آمہٕ تاو لٔگو لٔگو، ارمانٕنے ژےٚ ژٕنی گیٔی
ہوٚ تہٕ ہا ہٕچ بہن وأتھ، پانٕسے گیٚلنووتھا

چھُے بھانے بیٚیہٕ سُنٛدُے، تقصیر چھُے ژےٚ پانٕسے
شوتھرن ستی ہوٚل گٔنٛڈِتھ، میٚتھرٕ پنُن ژوٚلرووتھا

ژٕے دولابن منٛز پھسے یگھ، کُہہِ ووٗنُے نا بوٚڈھ ژٕ کھس
رٹھ فوج سورُے پانہٕ گنٛڈس، گُر ژےٚ زانٛہہ ہیوٚ چھنووتھا

ؤنی ؤنی کُنی پٔتی زن گرشھان چھُے، کر ماںٛڈ شوتھرن جل ژ ووٕنی
یوٚد چھتھ نہٕ دِژٕہش جاے ژھٔرن، منزُل ژٕے زانٕہہ ألرووتھا

چھی ژھٔر باسان پٔزی میٚتھر، مزٕ ہزٕ ژٕ سنگ ہٕستبن ٹلان
یوٚد دزان وُٹھ ترٛیٚشہِ باپتھ، موے مأری فتنک انبووتھا

چھُے جنت جہنم ژٕے أندری، من سرس منز ہنس چھے
اشٹہٕ ناوو نار دزٕوُن، یتنہٕ ہٕتی ژھسوٕرووتھا

کتھ پپٹھ اُسن ہیٚیہٕ اتھٕ مُرٕنی، سأری کراماتھ چھےٚ پننی
مُہہ نیٚںٛدرٕے مست نادان، زِتنیا پننی پرٛزنأوتھا

☆

غزل

بانَن پھِرِتھ کم پیٚوس، کھأرِن ہان تمچ مےٚ
وأری آیہِ تمنِٕے جل، گُجمِٕژ أس یمن تیٚہہ

رنگہِٕ رنگہِٕ مےٚ بۆگ تھأوِن، سأ کھشی تھٕون ہُٹس شرٛاکھ
اتۆل تھَوُن شیٖرِتھ، تۆلی تۆلی مےٚ دۄ پنم کھیٚیے

دۄ پنم سورِ یِنہِٕ کھل، گنڈِٕ گُری رٹُھ حدس تل
وومُت ژےٚ پأزٕ پانیَ، پرالبدھ رۄپ دَرِٕج ژےٚ

یہِ چھُ پۆز ژِٕ انش میٚونُے، ژۄل ما یہِ زۄنہِ گرٛونے
ژھیۆٕراو نار أندرِم، پانیَ مشی شبدھ مےٚ

باوَے ژٕ گاو چاوِنی، رگہٕ پننہٕ شوزراوِنی
تیاگ دانہِ دود منڈُن چھُے، اِد تھٲنی تیٖی اتھس کیٛنٛہہ

شاہ داوِ ہٕتی پھٕبراو، یُس چھُے ژٕ میٛون امانتھ
کیٛنٛہہ کرنہٕ روٗس خیانت، شٕتھرن تہٕ پھیرِ چون شرٕ یہہ

پوٗرشارتھ کر ژٕ نادانؔ، روز پان پنُن پٲران
کھُر نیرِ پانہٕ ڈیٛنٛجن، چھُنہٕ ترنُے تتُن ژٕ

☆

غزل

دوہہ درے لۆگمُت مےٚ پانس، حالِ مأدانَس وُچھان
واوِہسے بالےَ گِنڈان، رنگہٕ ژٕر زَن چھُس بےٚ وُپھان

سینہٕ دورُم کانٕنےَ، سہلاب سٕری پیٹھ کٕوت گوم
اکہِ انڈٕ امارِچ دَگ للِوان، بیٚیہِ انڈٕ چھُس ژٕرےٚ پکھ وُران

میٛٹھ ہسر باگہِ آمُت ستھ پور مکانس موٗدُر سنگ
موکھتہٕ ہأرِتھ ٹۆری نےَ ہُنڈ، سنگ دِلی چأنۍ چھُس وُچھان

ڈکہٕ پۆرُن مان بُڈ ستھ، چھُم پرٕ رفاقتھ دِلبرو
کرٛاے للِوان دۆرِرِچ چھُس، زخم تمہِ ہتی چھِم وُہان

نار منکلہِ گرٕکھ چھِہ اُنجمٕر، چھُم ژنجوٕ ٹانگہِ وول ژینگان
نالہِ زٕٹ چھُم پرانہٕ وار چاٗنی، رتھ پرٕ بھاوے چھُم ہُران

کوٚنگہِ ڈلیسے روٗنگ مےٚ وٗ دمتی، وول ووٗتل بجُوٕ نال میےٚ
دزٕ وگ مےٚ سوداشرٕ وگ کوٚرُم، چھُس کرٕوٗدِ پنٕنی میٚرٕ بُزان

چھُکھ ژٕ اسمان میٚرٕ بہٕ نادان، ژٕکھ مےٚ ارمانن دِیتھ
سوٗر زَن پھوٚلمُت ڈلس، چھُس دادِ سگ کے اتھِ مُران

☆

غزل

زِپر ئُج ترٛژھ خانہٕ مائِلس، زائنتھٕے ما کێنٛہہ کوٚرُم
ژِپر گو بیدار گرژھ وۄنی، ڈٔکہٕ تہٕ نَس ہِکوٹہٕ گوٚہُم

چانہِ ءستی گٔنٛزر پراتن، چھِم مےٚ سأری ییٚتہِ خلکھ
یتھ ژھلس منٛز زالہٕ لٔگی تھٕے، کوٚتاہ وُدُم کوٚتاہ اۄسُم

زیرِ شوٚبہِ ما زِپر واپس، چھَس بہٕ وُنہِ خابس اندر
سوکھ دوکھ ہہنہٕ رَس منٛز، یتھٕ پأٹھی وۄنتھم تی کوٚرُم

کوٚرت اکرُت یکجاہ ژٕےٚ گٔنٛزرُتھ، تھوۄتھَم ڈٔکسٕے مُرِتھ
توٕ وٕنِتھ ہیوٚکمَے نہٕ کأنٛسے، کانٛہہ سوالٕے ما کوٚرُم

سِپر باجو تیٚر لوو تھَم، مٹہِ ہیوٚ تُتھ ما کأنسہِ نِش
گٔرتِمو ما دأدی بٟے پٔژھ، رٔژھ نٟہ میٚ شِکوے کوٚرُم

گرٕژھِ مُشِتھ سوٗرُے مےٚ تٔتہِ نٟے، ییٚلہِ ژٟ ترٛاوکھ روشنےٗ
أنٛی تھپرے گِنڈٟ گِنڈی ، کوٚٹھی لوٟسناوِتھ کیٛاہ لوٚبُم

چھُے حدس مٟز روزنٕک گنڈ، چیٖر رٹنٕے اسہِ ثواب
بنہِ ضروٗر تأپِر خابن، یوٚد وٕژُن جِگرس کھوٚنُم

چھَسیا چأنی یوٚد بٟہ ناداں، رٔٹ مےٚ لاکم چیٖر پأٹھی
گُری گنڈس رٹنی فرض چھُم، چانہِ مایے تی ہیوٚ چھُم

☆

غزل

ژھاے گیہِ دِلبر مےٚ ڈیٚشھُم، آمہٕ تاوَن روٗف کوٚرُن
گژاے ماران آو دُرے، موہِ پھلین موکھتے جوٚرُن

سپر سُے سپر دار چھُم، کار سُے تےَ کاردار
ڈنجہِ دِل بیچھو و مےٚ وُنی وُنی، جل مےٚ دوٗر بر گوٕ گوٚرُن

نالہٕ بوٗزِتھ پامہٕ سوزن، گو ہبڈُن لایق سُہ دم
سوز دِلکُے بووٕمَس، کُس کینہٕ دِلسے مژ جوٚرُن

اوٚکطرف روشُن جان ما گو، چھَس تیشز لَوٕ ہُژ بہٕ پرو
چھاوٕ آٹمتن بانٕنے دِیُن، ژھانہٕ شوٗبیا بیٚیہٕ اوٚگُن

یِی وۄنُم تی مےٚ ورتُم، مٲنزی مےٚ غلطی گٔیہِ کتھن
چھُم پھسل گوس پھس کمیُٹھ، کونہٕ حبس مےٚ تیٚلہِ تتھنے یوٚرُن

یِیٚلہِ تبر عشقٕنز مےٚ لٲینز، تیٚلہِ رشک کیٛاژِ بارِ چھُس
منٛز باگ جِگرس دود زیوٕرُن، تیٚلہِ دوا کونٕے کوٚرُن

ژھاے گتِرٕنے رچھِ کرتیمس، جاے کاثہہ روزٕم نہٕ کھاٮ۪ی
پأغام نادانَن مےٚ سوٗزٕم، ڈال دِتھ سُہ تہِ ما پوٚرُن

☆

غزل

ژٕنجبن خوش پأٹھی سیٖنہٕ دورُن، پتھ گُن تھوٚم ما کیٖنہٕ زانٛہہ
شم دمہٕ ستی آیٖنہٕ چھوٚلُم، وأیم کأنٛسہِ نِش ما بیٖن زانٛہہ

گرِ گرِ گرٛدھِ بُتھِ أنہٕ رٹُن، لولہٕ ستی تولُن چھُ پان
لؤکن سہل کؤت واز پرُن، امہِ رازٕ پھٹہِ ما سیٖنہٕ زانٛہہ

لولس ووکھُر ییٚلہِ ییٚلہِ لگان، نوِ سرٕ چھِ زخمن دیٖل ووتھان
چھورٕ چھورسے مژ ژٕہی بران، مُشرُم تسُنٛد ما دیٖن زانٛہہ

للوان بہٕ چھس ویٚہہ جِگرُکے، لولُک دِلس ژٕےٚ سگ دِتُتھ
اتھ ستی مودٕر دگ تھؤتھ، پن داوِ جوٚر ما میٖنہٕ زانٛہہ

کاژس پرٛژھُن کیاہ کاژٕ پھُٹرِتھ، کُنہِ جایہِ لوٚگما کانٛہہ زخم
رتہٕ داٗوِ گومُت سےٚ کُن ہیٚکِن گوٚر، پتھ تھوٚیُٔم ما سیٖنہٕ زانٛہہ

کاژھس پیٹھ کاژٕ ٹھاسنۍ، کنہِ ستۍ سیٖنہٕ ووٚتھراونۍ
دوٚن سوٚرژن منٛز گٔس ہشر، پرٛژھنہٕ روٗس دِلس ما تسکین زانٛہہ

پرٛ اپرٛکیو ترٛکرِ پاٗترٛوو، تولان چھس نادان پان
کانٛن جِگر یوٚد آیُت تھوٚوم، چھا تٔس ہیٚو ما حسین کانٛہہ

☆

غزل

شیشس گیم رُم وۄنمَے ما کأنسے، وأنسہِ گرِی تھَم بدنس مےٚ ألی
پڑتھ جاے شیٖرم چانہِ باپتھ، پڑٕژھی پڑٕژھی آہم نہٕ زانہہ مےٚ سألی

تھَو یَزتھ وِزِ وِزِ مےٚ پانَس، جانس مے پنہٕ نِس ہیوٚت قساس
رۄدُکھ اسان میأنِس نصیٖبس، جامہٕ ژھُنی صبرٕکی مےٚ نألی

چھُے پَزر چھُ بُزدِل عاشق، معشوقسٕے پتہٕ پتہٕ پکان
دولہٕ نظرو پرگألی مےٚ گرِی تھَم، لولس پِلناوِتھ کرِشہ مےٚ ڈألی

دُبراے مےٚ چھَم دِلسے بہٕ ونہٕ کس، کتھوِے لأیتھ سُنز مےٚ تیر
سیٖر بوج أسِتھ ہمدم گن تھَونہِ رۄس لوگُتھ ژےٚ جھلی

مایہِ بۆرُت بانس برکھ مارے، آیہِ بڑِ گرٛژھِ جان تی
لولہِ بانَن چھاو ییہِ تیٚلہِ، مہر بنہِ چھَس نا ژےٚ سوالی

ییٚلہِ حِساب رژِ رژ چھُ میٲنِس، پانس دٕرِج ما پیٛوٚشتاہ کوٚرُتھ
سورُے اٮ۪س کھاٲرِتھ گوبییَس، کاتیاہ ظُلُم خوش پاٲٹھی مےٚ ژاٲلی

مٕژ بہٕ گرٕنَس چاٲنی لولن، گومُت مےٚ ہول ووٕنی نوٚن ژٕ نیر
نادانٛ چھِ کبھاٲمژ مینہٕ طولن، کُس پاٲرِ تَس چنٛدٕ یَس چھُ خاٲلی

☆

وووُمت مےٚ یی اوس تی تُلُم
پرالبد سورِتھ ڈۂکِسے مۆرُم

سمساٗری چھُنہٕ کُنہِ اوٚنت ووٚنت
ڈاۓنجرِتھ مےٚ کھور ترٛوو گوٚ ڈۆلُم

رنگہٕ رنگہٕ جِگر پُرٛپار گو
سگہٕ رۆس ہیوٚ چھِس کاۓنسہِ ما ووٚنُم

طماہَن سماہ رِکتھٕ کُنٛ کوٚرُتھ
برٛیٚہہ درٛایہِ نبر آمہٕ تاو لوٚگُم

دِہُت چاےٚنی امارن نار دِلس
ژھٔری مُٹ نہٕ وٕزِتھ ناو چون سوٗرُم

ساگر ژٕ پانہٕ پاڑ پھیوٗر بہٕ چھُس
امہِ ہوٗر ما زانٛہہ داوا کوٗرُم

رِژ یوٚد بخشِچ نادانسےٚ
منگٕو منگٕو مےٚ ما منگنےٚ توٗگُم

☆

غزل

خانہٕ مائٕلس زیٖر لٔگِتھ ما سونٛچنےٚ سو تہٕ خانہٕ مائٕجہ
تانہٕ باگےَ گٔرِن تِتھٕ پأٹھی، زن بہٕ أ ٔسس کنکہٕ پرٛ أجہ

توتہِ ما میےٚ اُف کوٚرُم، وُپھِ یوٚرِ گٔیسس برٛونٛٹھ کُن
واو ہیٛوٚ نیٖرِتھ تتھن گو، رسہٕ کِسرے گٔرنس گِنٛدن بائجہ

لرِ مےٚ اوسُم ٹستی ٹستی، رِٕکنہِ گرٛشھِ کِتھٕ میٛون کھور
یوٚد سجأوِتھ پانہٕ دٕتُم، کھیٛوٚن ما توٚگُم گوم اہنائجہ

باسیٛوم گاہے سیٖرٕ دار سُے، گاہے سُہ لایان روٗد تیٖر
تیٖر اندازن لوے تیٖر رہراس، زن مُقابل أ ٔس شائجہ

چھُم وُدُن لایق گوٚمُت ، دٕرٕ ہہِ رٔوس ڈٔکھٕ توتہِ مےٚ تھَوُن
گرٛ اوٕ اسوٕنہِ موکھٕ مےٚ سوزٕنَم ، تاہ سان شیران روٗز مائج

روشنےٚ تسُند حوش ڈالان ، شیٖنہٕ مائنی زَن گاہجی نَس
مدٕ بہٕ وأجس فِکرِ تہٕنزٕ ے ، بہٕ ژھایہِ لاران توتہِ نہٕ رأضی

سنتوٗش دِتھ ناداُنسے ، مستی ہٕنزٕ ے لبستی دِژٕن
یِی وُنٕن تتھی پٹھ پٔکِتھ ، مُشرأو ژھلہٕ گری جسدا مائج

غزل

کیٛا خطا کھوٚت گری ؤمتس، یُس پانہٕ پانےٚ ژےٚ جوٚ رُتھ

گو اپُز ما پنٕنہِ دٔسی، سوٗنہٕ سُنٛد وولُتھ کرٕیٚہنٛس کوٚ رُتھ

یوٚد ژےٚ آکار پانہٕ دِتُھس، نانا رنٛگو شُبہٕ رووتھَن

أندری کرٕہُن نیٚبری ژےٚ پانے، تتھ وولاسس گوڈ بوٚ رُتھ

چھُکھ گوڈٕ ژٕ پانےٚ ناوِ والان، پتہٕ تماشا دٔرِ وُچھان

اَنٛگ چونٕے رنٛگ چھُ چونے، سنٛگ ژےٚ پنٕنٕے گوٚ دوٗ رُتھ

ستھ تہِ چاۓنی وتھ تہِ چاۓنی، ژھرٕ ٹہِ ژھرٕ ٹہِ کٔنی گو دٔرسنٛگ

پوٚش اڑٕ پھوٚلی گرٕژھی پھوٚلنہٕ ہیٚیہِ، ہیٚیہِ رنٛگ برابر یُس گوٚ رُتھ

چھوکھ چھِ ارمانن لگٕ ؤمتی، کتھ ژٕ بوزکھ بول بوش

گٔژھ آمہٕ تاو نادانسے، أچھوٕ ے ژےٚ وُچھنا بَس کوٚ رُتھ

☆

غزل

ؤنی چھس دِوان أندی پکھی، وَنتم بہٕ باوٕ کس حال
دتھ چھم گاٹہ مژ مےٚ سپنِس، باوٕ ے کران تس سال
وۆنتھم مےٚ مون سورُے، بَرنٛن دِژہوم تورُے
گوٕ چھم یِوان بُتھِ زال، وَنتم بہٕ باوٕ کس حال
ماگس تہٕ سونٛتسے منٛز، شیٚتس تہٕ گرٛشمہٕ ژنٛجہِ منٛز
لولہٕ وۆن مےٚ شبدن زال، وَنتم بہٕ باوٕ کس حال
پزی چھِی یم میأنی عامال، مٹہِ تھوٚھم مےٚ جنجال
ڈیکھِ جوہرس چھےٚ لال، وَنتم بہٕ باوٕ کس حال
چھس پانسے بہٕ دُشمن، وتھ راوٕ رأو مےٚ کاہن
ویشیو کرِس بہٕ کنگال، وَنتم بہٕ باوٕ کس حال
زیرِ ژیۆن مےٚ واس چونٔے، نادان چھُ داس چونٔے
شاہ داوِ چھےٚ جران مال، وَنتم بہٕ باوٕ کس حال

غزل

دٕ ہتمے مے چون خوٗنِ جِگر، روٗدُکھ ژٕ یارٕ گوٕ بے اثر
رتہٕ دآوی کرِتھ ارمان میانٕی ، لوگُتھ تمہِ نِش گوٕ بے خبر

ہاوٕ باوٕ روٗس رٕئِڈ مے پاد چانٕی ، کیاز نٲلی گیہِ زولانہٕ میانٕی
رنگہٕ رنگہٕ مے بانَن تھَو پھیرِتھ، لوگُت وُچھِتھ گوٕ بے خبر

تھٔوی تھَم مے مٹہٕ کتی ارِ سرے، چھُم راگ چون لجہِ اُچھ درے
کر سیٛود اچھر پیٹا مبرے، یکبار موکلیم توٕ دردٕ سر

تیر مجگانو کری مے اُلی، باوٕچ جوٗلی ترٲوم مے نٲلی
چھس ماہ دنآڑی بَرٕ کرِشہ بہٕ ڈآلی، زار میانٕی گیہِ توٕ بے اثر

وتہِ وتہِ مےٚ سوٗزی پأغام ءکتی، جایہِ جایہِ چھےِ چأنی ایام ءکتی
دود دوٗ رِرُک ژٕتہِ یوٚ دلِلوان، تیٚلہِ زُوان چھَس ہتھ گوٚ ہٕشر

یِی اوس مےٚ بأ کَس تی تُلُم، گرٕز روٗس ژالِنأوتھَس ظُلُم
دادِ چانہِ ءکتی ژألِم سِتم، روٗدُک اتھ پزٕرس گوٚ بے خبر

دردِل ژٕ لاگ نادانٕسے، مُژراو بَر خُمہٕ کھانٕسے
نارس اِدٕ گژھِ ژھٕبن ہَنا، برٕژ روزِ ما کانٛہہ توٚ بے حسر

☆

غزل

اُسن ترٛوُتھ غنیمتھ، سُہ تہِ مےٚ زونٛم
گنڈس چاۓنس اندر مےٚ پان تھووُم
تگان چھُے میٚتہِ اسُن لاچارہے پیٹھ
نہوَن کل ژٕے دِژھتھم مَن مےٚ مورُم
دوا داۓ دِس مےٚ بنہِ ساکھیات وُچھیتھ
برٛزٕس أکِس قرارا یُس مےٚ رووُم
أچھن ہُنٛد اوٗش مےٚ شرٛ پرووُم ہتک گوم
تٔسی پیٹھ ٹاۓنہِ کرِتھم یُس منہِ مےٚ سووُم
چھِہی رِنٛدٕ کأتیاہ یمن ناو زِنٛدٕ ژٕے تھووُتھ
تیر مِجگانوٕے جگر مےٚ ڈٕرروُم
ژٕے أسِتھ کتی سِتم لیکھی مِتی مےٚ لانے
جگر پننٕے بے تقصیر خوٗن چووُم

غزل

یَنہٕ تُلتھ ژٕے پڑٕ رازس، مازس تنہٕ ٕسرائے ژٕجم
وأنٛج کرٕیہٕنٛز وٕسرِتھ پییَم، دوٕتہٕ دوٕتہٕ گۆڑِھتھ گاہے دٕجم

یَنہٕ بہٕ دژایَس ژٕے پتے، لُکہٕ کتھِ ما زانٕہہ گَن تھوٗوٕتھ
وٕیٚہہ مےٚ ژوُلُم سینٕسے منٛز، أچھٕنے ننبٕدر تےَ نیٚہہ بُجم

ٹأنہٕ گُرتھٕے أنہٕ ہووُتھ، برٛنٛزِ برنٛزے ہیٚوٗتھَم حِساب
اوٕرچن کتھٕنے تھوٗوُم گَن، کنڈول دٕتُھتھ مےٚ ریٚہہ ژٕجم

پامرٕ ییٚلہِ وُچھ تھَر ژٕے میےٚ گُن، تَوٕ ژٕج امارن میٚتہِ وُتش
ہیٚوٗت مےٚ میٖنٛن باو تےَ لول، نَوِ سرِ ٕسر مےٚ ژٕجم

رۄشتھے پتہٕ دۄرِ دۄرے، ژۄرِ ترٛاو تھَم رِژھ نظر
خستہٕ دِل میٚون پست سپدٕو، شیٖرٕنۍ چھکنَس زٕو اُلجم

ہَن ہَن ژرٛے یوٚ دمیأنۍ آیتن چھےٚ، رایہِ رایہِ تیٚلہِ گوٚ چھُکھ یکأن
کھنجہِ مےٚ جگرس مایہِ گَرتھَم، یِیمہِ کِنۍ مےٚ أندرِم تیٚہہ گجم

از گرٛژھےٚ سیٚکہٕ کتھ بہٕ وٕنۍ تھےٕ، میلِی نہٕ مےٚ ہیٚوٕ چور کانٛہہ
نادانٛ وُچھان پدٕنے دوہے، اپزٕس پزٕس ما گُبڈٕ تجم

☆

غزل

پٔنڈی مےٚ کوٚرھتھم أندی ژٕ رۄٗ دُکھ، سیٚنڈِ بہٕ پڑارے یَس دوٗہے

آش روزٕم یِکوٹہٕ گِنڈو أسی، پیٚنڈِ بہٕ پڑارے یَس دوٗہے

چھُم مارٕموٚت تِمن جایِنہٕ ہُنٛد، آسہِ بَس یِیتہٕ چأنی کتھا

رتھ ونٛدے ستھ چھَم مےٚ چأنی، رنٛدِ کٔڈتھَس بو دوٗہے

گیٖر گٔرتھَس سیٖر باجو، تیٖر لأیتھَم ژےٚ ژوپأری

ہَنہِ ہَنہِ چھُم یِی سنٛیوٗمُت، پیٖر مونمکھ ژٕے دوٗہے

آپنٕہ چھَم چأنی ژھاپنٕھ ژٕلراو، شَر مےٚ نیٖرن دوٕ دِٕلکی

قطرٕ سے ترسان رۄٗزِس، چھوٕر چھوٕر کرنأوتھَس دوٗہے

یوٚد گٔرِم گرِ گرِ گِلے، ہیلہٕ نٕے ما پتھ ہیوٚتُتھ

أشی پھیٚرن ہنٛز موٗحتہٕ مالے، نألی ترٛأوِتھ اوسٕتھَم دوٗہے

چھَس بہٕ احمق چھَس نہٕ انزان، پیٚوٗمُت مےٚ ناو نادآن تمی

ہان ژٕلراو انٛدٕ کارٕچی، وٕنتھ کرتیَم نا دوٗہے

غزل

ہم دم ژٕ میٚون ژٕری نَم سِتم، أندرِم سِتم یم باوِ گس
گن دأری دأری افسانہٕ میٲنی، بۆزِتھ ژۄلُم تِم باوِ گس

ہنگہٕ منگہٕ بہٕ داوَس لأجنس، امہِ لولہٕ نأری زأجنس
کانو مےٚ کوٚرنَم زم دوہے، دِتی نَم زخم تِم ہاوِ گس

گِلہٕ نہٕ تھٲوِم ما جاے زانٛہہ، نےٚ شِکوٕنےٚ پرواے زانٛہہ
ہٮ۪تھ أرژر للنأو مےٚ پڑھ، بٔری مَس مےٚ کھاسی تِم چاوِ گس

نہٕ بوٚرُن مےٚ لولس تورِ لول، میٲنِس أشِس کھورُن ماموٗل
عارِ رٕستی بےٚ عارنہٕ، کھٔنِنَم مےٚ چاہ تِم ہاوِ گس

ووتلاوِ یُس دود سُے دِیہِ دوا، تھَر پھِرنے ما چھےٚ روا
ضمیر پنٕنُے پتہٕ چھُم گواہ، دگہِ رٗوس زخم چھِم ہاوِ گس

برٕنزِ برٕنزِ روشُن گو مٕزر، ہاوٗن کتھِ کتھِ پیٹھ تٕزر
جِگرس منٛز ہتھ چھَس ہٕزر، پھُٹجِہ سپرنے تَم باوِ گس

مٕنزی مٕنزی بہٕ تہٕ روشان چھَس، کانٛہہ مانہِ ما نادان چھَس
نالس تھَپھ وأژم دوہے، تھپھ دامنس ژھُنم چاوِ تَس

☆

تھُرمُت یۆد آدم چھُتھ کُنُے
گُرتھکھ ژٲے روے کیٛازِ بیٛۆن بیٛۆنُے

کریۆم اکھ سوالا ژۏرِ پأٹھؠ
دۏپنم ژٕ دِتہٕ پانَس وونُے

کشپس کأتیاہ زایہِ گبر
کینٛہہ دژایہِ زبر کینٛہہ رۏدی بیٛونُے

پأرِن کُنی گیٛانہٕ کھبنہٕ چھنے
کیٛاہ گوس اَتُر اڈبو کوٚر نوٚنُے

وۄنُس ماجہِ بنہٕ ما ہِشر تھَوُن

وۄتھ ژھاننہِ سمسأری تارا دِنے

ژھانڈُن بےٚ سومرس منٛز سومبر

وتہٕ صاف گرشِھتھ ءکنکھاہ چھۄنے

پۄرشرارتھ گو دیُن شہجار بٔییس

نادان وتھ مَو لاگ اوٗنے

☆

غزل

اتھ روٕیسے ژٕ ساز کوٚر کٔمی، تی مےٚ وَنتم دِلبرو
سوٕنہٕ موکھ پٕرزلوٗن دیٚہہ ژٕ تھُر کٔمی، تی مےٚ وَنتم دِلبرو

روٕخ ووٕزِلی سورمأئی چشمےَ، گٔیہِ مےٚ جِگرس کھنٛجہِ گٔرِتھ
کھٕنہٕ کھٕنہٕ روٕے تٕنٛبلاوان، أتھی مےٚ سنتَم دِلبرو

ژٕ ے طلبگار ژٕ مددگار، تٕنٛبلاوان ترساوٕنی
یتھ سیٖنہٕ سٕے منٛز ژٕوٚرِ تھَوٕنکی، گُر مےٚ ہاوتَم دِلبرو

توٚگ نہٕ سامُن لول چونُے، پانٕسے تقصیٖر چھُم
گرٛھِ مےٚ رِکُیت یی جان پٔزٕی کنٕز، تی پٔزراوتَم دِلبرو

ساسن گلن میٚے ڈاس کٔرتھے، پادن دِتم میٹھی راتھ دوہ
پھل موٗدُر کوٚت ژھارنس ژٕے، وتھ ژھوٚٹ مےٚ ہاوتَم دِلبرو

زال وہرُتھ پانہٕ مےٚ کُبت، چھس بہٕ پھٔنٛژ ہتھ ہَژر
اُلجھٕژ بہٕ بُلبُل والواشے، زال ژٕھتم دِلبرو

گاٹجاہ نادانؔ بنہٕ ہے، رِچھِ سو کرِ چانہٕن کتھَن
بَس فقط بجر چون تھکہِ ہے، ووٕنی شوٕبہٕ راوتَم دِلبرو

☆

اعمالوٕ ے رچہِ ہم زنگے، ژٕری گٔیہِ گوناہ ڈٕھری گَس منگے
زوٗنُم نہٕ دُنیا زانٛہہ فندے، ناویے وٕژٕھس امِکے سنگے

أچھ سوکھنٕے بہٕ تنٛبلأوَنس، رلہٕ مِلہٕ کار کرنأوَنس
ٕستی أستھٕے گو دوٗر ژٕلِتھ، تھپھ ترٛأونَم اَتھَس ہنگہٕ منگے

بازر سجأوِتھ پٕننوٕ اَتھو، مٕشرأوَنس مێچھو کتھَو
تہٕثرے یژھایے ژھنہٕ گٔیَس، رنٛگنٕأوَنس سمسأری رنگے

کرنی تہٕ کتھنی گُن ما کوٚرُم، زِوِ ٕستی ناوٕچ مشق گٔرٕم
پرٕگی پیَیم ورتاوِچی، سوکھسٕے چھونبر گو ناہنگے

مانان چھَس غلطی کرہٕ، سمباو دِم یُتھ نہٕ کانٛہہ کھرہٕ
روزُم مہہر بان ہراندے، پھیرہٕ جل شرٛیہہ چون انگہٕ انگے

پایَس یُس مہِما زأنتھ پٔیی، گاٹجارکُے داماہ چیٚیی
ستکِس گرُس لاکم کُستھ، رنگہِ پان پنُنے ست سنگے

مِضراب تارن روز دوان، سرتلہِ سوٚن بنہِ پانےَ نادان
تُل آنَنٛد پنٕنے پان پَر زان، لولہٕ مایہِ وایان روز چنگے

☆

غزل

فِراقا چون أچھو نِش دۄر گڑھنُک
ژٕ أچھ ٹِٹہٕ وارِ منٛز گوٕ دۄر سۆپنُک

بیاں کتھٕ حال کرٕ یتھٕ کرٕ ہتھٕ صدمُک
ژٕ أچھ ٹِٹہٕ وارِ منٛز گوٕ دۄر سۆپنُک

مے سائمتھ ژۄرِ تھومُکھ جِگرس منٛز
کڈٕ ے کُئی کل ژٕ کۆڑنکھ بازرس منٛز
میٚتر لأ گِتھ شێتر زن کرٛانہٕ کڈنُک
ژٕ أچھ ٹِٹہٕ وارِ منٛز گوٕ دۄر سۆپنُک

کۆرُم نا مایہٕ جامن پأٹؠ انزُل
تھۄم آیُت للوُن لولہٕ منٛزُل
سونچان چھُکھ نہٕ زانٛہہ میٛانہٕ کأری مرنُک
ژٕ أچھ ٹِٹہٕ وارِ منٛز گوٕ دۄر سۆپنُک

کُنے ارمان اوُسُم تٔتھۍ کوٚرُتھ سۄر

دِتھ تھوٚپ وُزٕنہِ پانٕۍ رٕکتھٕ کھوٚنُتھ کرٛۄر

چھُکھ ژھلہٕ گوٚرژھل چھُے وۄنٛت لبنگ

ژٕ أچھ ٹِٹہٕ وارِ منٛز گوٕ دۄر سوٚپنُگ

ژٕ میٛوٗلُک ما دِلس میٛأنِس ءستی زانٛہہ

سُہ گو مایہِ چانہِ بُرباد پَس تہٕ تباہ

ژےٚ ما زرٕ زرٕ چھُ نادان ہٕشٛدِ ززرنُگ

ژٕ أچھ ٹِٹہٕ وارِ منٛز گوٕ دۄر سوٚپنُگ

☆

أندری توٗشِتھ نبری روٗشِتھ، دِتن یل برٛکھ أتہٕ ہوٚنَم بیٚہہ
أندری اندر گرٛھِتھ شاہ میٛون، نبری دٛوپنَم یہِ گوکم شرٛیٚہہ

گٔیس پانےَ تمِٔس نِش تور، نہَ سوٗزن شیٚچھ نےَ کوٚرنَم زور
ژلیم پنہٕ اتھِ منٛزے بوٕدِ برٛوٗر، تھیٚکِتھ یُس ستیٖ تمٔی دٔتُمت مےٚ

اہم، کام، کرٛوٗد، مل زولنم، ایودھیایہِ منٛز ویدٕھیا دِژنَم
مےٚ ژالن بانہٕ ستیٖ دٔتُ نَم، ہوٕان توٕ اِمتحان تٔتھی مےٚ

خوٚش دِل بُتھِ مےٚ یوٕرِ ووٗنمَس، ژٕ چھُکھ ہمدرد ڈوٗکھ رچھنَس
بہٕ چھَس دوٕکھ وگنہٕ رزَو وٕجمٕش، گُلوٕ پننوٕ ژڈھکھ کر مےٚ

یہِ دود للِوان مُرِتھ گیہِ کینْہہ، اڈٕ وتہِ آیہِ ژٕلی تھےٚ کینْہہ
شِگاف چاٲنۍ دۄ رِرن گٔرِنَم، دوا داٚدِس بنہِ گرٚ مےٚ

مےٚ پٔنٕنی تو تہِ باٚوٚمَس حال، بہ یکدم شٔچھِ ہووٕنَم کمال
ژٕ مایہِ یوٚد چھکھ تہٕنزِ وٕجہٕ، چھِ ژاءلنۍ وُنہِ تہِ یل بڑٕکھ ژےٚ

وُچھُم ہیوٚ رگُن چھُنہٕ پانہٕ تخٔتس، سوٗزٕمُت چھُن روگُن بخٔتس
پکان نادانٕسےٚ ستی ستی، شیرِتھ بتہٕ تھال دۄپنَم کھیےٚ

☆

چھوکھ جِگرٕکی لِلِنأوِم وَنٛتَس
ژۄرِ ژھیٚپہِ تِم گِنٛڈٕنأوِم وَنٛتس

گژایہِ مأرِتھ تارِ دِل وار کوٚرنَم
پھُٹہٕ مِتی کوٚٹھی ڈٕرٕرأوِم وَنٛتَس

دارِ بَر دِتھ ژھانڈو دِٕژُم جتگلس
جایہِ روٗس ارمان تھأوِم وَنٛتَس

حسرت یِنہٕ روزبہٕ گژھِ ما دۄر
گٔنڈی تھَرِ تہِ ما یہِ سگنأوِم وَنٛتَس

ضایہِ گیہِ وُمبر کرٛنجلبن پۄنٕی سورُم
وارِ پننےٚ بانہٕ دأرِم وٕنٛتَس

ڈیکسٕے پی لیکھِتھ ژلہٕ رِکتھٕ گٔنز
راگے داغ پھوٚلنأوِم وٕنٛتَس

نیٚہہ گٹہِ نادأنٔی ما گاش ژھارُن
سینہٕ تیٖرن توَے دأرِم وٕنٛتَس

☆

غزل

پاپہٕ پاشن ژٕٹ مےٚ ہَن ہَن، ووتھو لالو نادن سَن
مۆہ ترٕ پان پٲراون، ووتھو لالو نادن سَن

آشہِ پڑاران دیدارس، چھَس یا انزان فن پارس
لولہِ نارن زأجۍ نَم تن، ووتھو لالو نادن سَن

تھٲچِس کأتیاہ ہِتھ اِمتحان، توتہ، حأضر یہِ جان تےَ پران
گٹہِ رچھتَم ادبُت ہاوتَم فن، ووتھو لالو نادن سَن

سایہِ یَس آسہِ انوٕ بھوٕ کرِ چمتکار، واسنایہِ جنگلن دِیہِ اندہتھ نار
یُس چھُ اٲخر پوشوٗن تہٕ روزٕوٗن دَن، ووتھو لالو نادن سَن

ژھلگرِ زال ژٕٹنکی ژھل ہاوتَم، برٕ گأمتی پمپوش پھوٚلراوتَم
لیہِ انتن چینچل میٚونُے مَن، ووتھو لالو نادن سَن

میلہٕ پچہِ گٔنژران نادانؔ، ءتی مہما چأنی تھکناوان
گیانہٕ گأو ہٕندی چاوان تھَن، ووتھو لالو نادن سَن

غزل

دُشمَس نہٕ کینٛہہ سورُے دِتُن، چھُس کلہٕ توٗے نۆمراٚوِتھے
سگوٚن دُتُن پنژالِنے، پرٕ یہِ اوس تھوٗن ہُرراٚوِتھے

باوَس میٛائٕنس ناو دِتُن، ہاوٕ باوٕ روٗس خاٚلی چنٛدٕ بۆرُن
ٲزنَم قدٕر چاوس دوہے، دنہٕ دیٛارٕ روٗس گاشراٚوِتھے

کتھوٕے بہٕ مُژراٚونَس دوہے، ستی حبس دِتُن کر رٕژ ژٕ کرے
منہٕ یاد رٲٹُم تژاٚومَس مےٚ سے، راگ گوم پٔنُن سنراٚوِتھے

اکہِ نظرِ تژوٗن تیر سِرن، لوٕژراٚونَس چھُس تی پھرن
جِگرس میٛائٕنس جلاو ہیوٚتُن، زِتنی گوم دِلس زبوراٚوِتھے

ژھرٛ ٹہٕ ژھرٛ ٹھ کٔرم وٕنتھ ما ہیوٚ کُم، بستی منزٕ ے روزُن مےٚ چھُم
مستی ہُنڈُ ے داماہ ڈِٹُن، دود گوم وارِ پُشرآوِتھے

روشُن ہیوٚ تُن مَنہٕ وُن مےٚ پیٛوم، زخمن دوا وارِ وارِ بنیٛوم
آکھٕ روٗس زخمو جاے ہیٚژ رٹٔنۍ، دگہِ روٗس دود وۄتلاوِتھے

گاہے بہٕ خوش گاہے ودان، یُتھ نار جِگرُک ما ژھیوٚان
ژھانڈُن ہر اَکِس منز مےٚ پیٛوم، نادانؔ گوم ڈٔرراوِتھے

☆

غزل

تغیانہٕ کَرِتھَم یتھ دِلس، وِدٕنَس مےٚ زانٛہہ ژھٔبن ما کوٚرُتھ
ووٚپرن اتھَن لگٕ سپٕر یم، بۆزِتھ ژےٚ پرٕدے ما کوٚرُتھ

سرِ بازرس اُف ما کوٚرُم، گردن لۆکن نِش تھٔز تھوٕم
سبٕٹھ سپٕرٕنے دم پھٔٹ گٔیَس، تھکھ تپٕرٕنے زانٛہہ ما کوٚرُتھ

گوٚژھ راز دوٚن منٛز روزُنے، پرواز چھُنہٕ رازس شۆبنے
وٕہی دوٚن دِلن گژھِ کر کُنے، مقصد منزِلُک ما کھوٚٹُتھ

دادِ چانہِ ہیوٚتَم جم دِلس، پکناوِ کُس یتھ سِلسِلس
سوکھٕ دگہِ چھُ منٛچھر تیٛتھ پٔنُن، زخمن دوا زانٛہہ ما کوٚرُتھ

موکھ کھیلہٕ ہٕنٛدی توشُن روشُن، یہٕ چھہٕ باگوأنی گوٚژھُم پوشُن
روٗدس تہٕ تاپس منٛز صدا، سایِبان پرٕژھِتھ کأنٛسہٕ ما تھوٚوُتھ

نہَ مشٕنٛز گرٛھم کل چأنٛز زانٛہہ، شِکون گلن ژھٕہن گوٚژھ نہٕ زانٛہہ
دوٗرہٕ للٕوان وُچھتَس دوہے، زارن ژٕٔے توتہٕ گن ما تھوٚوُتھ

أسس ابھےَ بہٕ کھوژان ژھایِنے، ژھایہٕ گتی گری گری گرٛایِنے
منجبم وتہٕ نداٛمژ منٛز دوہے، نادانؔ کتھَن ما لول بوٚزُتھ

☆

غزل

توٚت کٕبت کیٛا تھوٚوُتھ دِلدار، کمہِ غمہٕ کٔنز ودان چھکھ زار زار
کٔمی خیالٕنے آوٕر گٔرِکھ، کٔمی وادِنےَ گٔرنکھ گرِفتار

چنٛدٕ ژٕ ے بٔرِتھ وہٕوہارکی، زیوٚنُتھ یہِ بڑوٚنٛٹھٕ کنہِ تی ییی
یوٚد کانٛہہ اَتُر گو چانہِ دٔسی، سرخم ژٕ روز دہٕو لگہِ ژٕ ے تار

گُدرُن بنُن چھُنہٕ دَیہِ سُنٛد یرٛشُن، تارکانٛج چھِ کرمن ہٕنٛزٕ ے
سیٖنَس کھنُن چھُے برنٛزِ برنٛزے، پوٚختےَ دِلس اِدٕ میلہِ قرار

چھُے باوٕنُے یوٚد رازِ دِل، سُے بوزٕناوُن گرٛژھِ دوٗر شِٕل
أشی ہٕسے ٹھٔہراو سپدِ جل، ڈٔنجہِ دِل بٔہتھ روزِ ما درار

شاہ داوِ ہٕستی مالےَ جرکھ، شبدٕو ہٕستی بجراہ گبٕوکھ
پُشرِتھ سوٗرُے تَس پدٕبن، کنٛڈِ رٕوس پھوٚلن گُل تےَ گلزار

محرُوٗم روزکھ نہٕ کُنہِ اندے، تسُنٛد راگ پھیرِی بندٕ بندے
سُے پوٚشوٗن چھُے اندٕ وندے، نادانؔ ژٕوپأری بۄگکھ شہجار

غزل

یۆد راگ نرُکن دوار چھُے، تێلہِ راگنِۍ چاۓنۍ گوِ وٕجس

بُگہٕ بگہٕ یِوان اۆش ژھنہٕ گرٕژھتھ، مایہِ چانہِ شینہٕ مأنۍ زَن گٔجس

گونو رۆس گوناتێت ژے ونان، گونوِ ے مےٚ پرٛکرتھ چھُکھ ولان

گونوِ ے مےٚ تالہِ کنۍ ژھٹھ کڈٕم، بے گون بہٕ داوٕس گوِ لٔجس

چھُکھ مایہِ رۆس مایایہِ زال، وٕہرِتھ اسہِ کُبت گوِ تھوان

گٔنزران گرٕژھان میأنۍ ژٕ دۄش، کھأرِتھ مےٚ بارِ پاپو وٕجس

ستھ چھُکھ ژٕ ستھ وہٕزار مێون، سمسأرۍ سٕدرس تار دِیوون

کاسان کھُری چھُکھ قسمتکۍ، کھُرِلد بہٕ ڈینجو گوِ وٕجس

وٕنس تہِ وار ما کانٛہہ تھٔوتھ، پھُٹ سیرنے ما زانٛہہ کڈٕتھ

ونہٕ ونہٕ بہٕ منٛد چھان چھٔس سبٹھاہ، وٕنٛج اداے بو گٔجس

یِ چاۓنۍ رضا تی مےٚ کریۆم، نادآن توٕ کنۍ ناو پیوٚم

شوقہِ چانہِ چھُے مُژران أچھ، شوقے ننٛدٕر چشمن گٔجس

غزل

کیاہ ونےٚ کتھ پاٚٹھی ونےٚ، گاٲٹہٕ بہٕ کٔرِ پَس ہے وٮ۪سی
چھُم ٲسری پیٹھی سہلاب آمُت، گُدرِتھ بے حبس چھَس ہے وٮ۪سی

سیٖنہٕ مُژرِتھ ہووٕمَس مےٚ، ما کھور تھوُن میانبن وتن
کانہٕ دأرِتھ پَس بہٕ گرنَس، ووٚنی بہٕ ونہٕ گَس ہے وٮ۪سی

سأمِتھ تھوُم سیٖنَس اندر، ژھٕپہٕ ژٕلی تھےٚ ترٲوٕنَس پتھر
تھاتھرٲوٕنَس تہٕ وٮ۪سرٲوٕنَس، سُہ حال گَس باوٕ ہے وٮ۪سی

مایہٕ روٗستےٚ مایہٕ وٕجنَس، لأجنَس لُکہٕ پامنےٚ
یوٚد کوٚرُم وشواس تَس پیٹھ، ترٲوٕنَس بیکس گَس ہے وٮ۪سی

یُتھ ووٚو یوٚد تی چھُ لوٗنُن، کیازِ کھاران بہٕ ہان تَس
پانہٕ زانہٕ وُن چھُم مےٚ دردِل، منہٕ وَن رسہٕ رسہٕ ہے وٮ۪سی

شاہ روٗپ موختس مالہٕ کرِمَس، نادانٓ پانہٕ ناٗلی ترٲوِمَس
دم پھٔٹۍ امارن گرنَس تیٚشنٕدی، سرمست تہٕ گرنَس ہے وٮ۪سی

غزل

ژاَلِتھ ظُلُم مےٚ باسان، اَپزُے کِتاب مژٕی مژٕی
سِتمن ژٕ میانِنے سَن، گَر تنُتھ ثواب مژٕی مژٕی

تیٚنٛگلن پٹھے پکِتھ دپھ، لاَجِتھ ژےٚ تل پتّہن مأژٕ
دامن رٔٹِتھ چھُ ژھارُن، کتھِنے جواب مژٕی مژٕی

ہہٕنہٕ آیہِ رنٛگہٕ شالس، کِردار بَس زنبوٗکھ
اعمالوِ ے چھُ میلان، قِسمت خراب مژٕی مژٕی

چھِ ہوکھان سدر نصیبو، ہہٕنہٕ رٕے گرٛزان چھِ بُرٕ ی تٔلی
خوشبوے کنٛڈٕ بن چھِ باسان، بے بوے گولاب مژٕی مژٕی

تھکھ نۓ کرکھ ژٕ تیرن، مےٚ تہٕ ووتھِ بھروسہٕ ژےٚ پٹھ
لوٗلس دِ لوٗلۓ سگ، پھوٚلراو خواب مژی مژی

اڈٕلکھ طماہ دفن گۓ، یِیہٕ ما سمۓ دُبارے
ژھری بانہٕ وأری ییتھ گۓ، تھَو دٔستیاب مژی مژی

بھودُر پان لرٛشھِ گو، رنگہٕ رنگہٕ جِگر چھُ زخمی
شہلاو نار ہاوتَم، نوٗرے شباب مژی مژی

بَران لول ماے میٚژِ روٗد، ناداںٓ امارٕ چانے
دزاہرٛ قبیلہِ کرٛانے، گر رہل صحراب مژی مژی

☆

غزل

اسۄنہٕ موکھے کرمےَ کتھےٕ، دیدو مےٚ اۄش شرٛ پروونا

وتہٕ کرٛتچھِ مینمِ ما دوہے، توٚت لولہٕ نار مےٚ وترٛوونا

تھکٕہٕ وِنٛی مِثالے کیٛاہ کرن، أندرِم ژۄر وَن کیٛاہ پھرن

شہداوِٕے مالےَ جَران، گُن ڈۄکھ دوہے مےٚ وشٛھنوونا

رژِٕ رژِٕ مےٚ پانَس گنہِ کرٕم، سوٗنچُم نہٕ زانٛہہ پرٕ ما پییَم

دوکھہٕ ساگرے ئلی پوٚنی موٚنٛدُم، تھنہِ آشہِ مَن مےٚ مارنوونا

سوٗنہٕ روٗپھسےٕ لول ما بوٚرُم، ژِٕہی ژِٕہی ژےٚ برٛوٗنٛٹھہٕ کنہِ ڈکٕہٕ گُھم

چأنٛی دۄرِرن گرٛنَس لرٛھے، منٛزُل پرٛھے مےٚ ألروونا

ما کھوٚت کانٛہہ لور ہێتھ قسمتس، دکہٕ کانٛسہِ ما دٕہت رحمتس
زٕمس یِتھ کنڈٕ بن سگ دِتُم، رتہٕ داٚوی جِگرن مےٚ انبوونا

گیہِ فناہ دادِ چانےٚ تہٕ بلوپر، موٗرتھ یمن لولُک ژٕےٚ تیر
چھُکھ زانہٕ وُن ساٚری ژٕ سپر، گرِ گرِ من مےٚ ہیوٚ چھنوونا

کرٕ کیٛا بہٕ کرٕوُن پانہٕ چھُکھ، دانا پانےٚ نادانٛ چھُکھ
لاکم اَتھس ژٕ پانےٚ رٹِتھ، شُکرانہٕ منہٕ مےٚ پرٕنوونا

☆

غزل

ژٕ ودَنس منز اُسن تژاو، وُچھ ژٕ مےٚ گُن
ژٕ کل میٲنۍ وارٕ گٔنزراو، وُچھ ژٕ مےٚ گُن

ہیوٚتُتھ گوٚ دود للوُن ژےٚ لُگہٕ نٕے ہُنٛد
دود میوٚن منہٕ ژٕ للناو، وُچھ ژٕ مےٚ گُن

کرم لُگہٕ ہیتہٕ گُے کرتوپہٕ کرٕم چون
اتھو زٔوِ پوش ورتاو، وُچھ ژٕ مےٚ گُن

ہٕ کتہِ آیَس گرشھُن کوٚت، دِتہٕ زاۍلی گیانَس
لیہِ ستیٚ وارٕ نٔنزراو، وُچھ ژٕ مےٚ گُن

کرم پٔوز گیان معنے پٔوٕر زانتھ، مَن تو رچھ لاکم چیرٕ چارکھ
وہٚشار نادانؔ ورتاو، وُچھ ژٕ مےٚ گُن

☆

غزل

گاہے ونان دِل پتھ ژٕ پھیر، گاہے ونان چھُم نوٚن ژٕ نیر
کرٕ کتھ روٕیَس اعتبار ووٕنی، چھَس سیر پانے چھُم سواسیر

دِل میٚون گگر چھُنہٕ ڈنجہِ بیٚہان، شِل ما لگِم چھُم نےٚ ہمان
کیٚنٛہہ کالسے میٚتہِ ساتھ دیٚتُٛس، سوٚنچُم نہٕ زانٛہہ گژھِ ما ژیرِ

پایَس پہوان ییٚلہِ کانٛہہ اکھاہ، یُس حبس دِیَس سُے چھُس سکھا
چھُس ڈٕدوٚنس سبزار بنان، سپدان ناشُس دوٕنٛد ویٲز ڈیرِ

وٕشواس تھَو بَس تمیٚ سُنٛدُے، لرِ لوٚر ڈوٗکھ چھُے یمیٚ سُنٛدُے
ٹھہٕراو گژھِ پتہٕ سمشیَس، پتہٕ ما ونی کانٛہہ ییٚتہِ ژٕ نیر

موے دامسے چھُنہٕ پژارنُے، ست سنگ چھُے پان تارنُے
نادانؔ پانہٕ سُے گارنُے، پتہٕ ما ونی دِل پتھ ژٕ پھیر

☆

غزل

ہرنہٕ چشمو تنٛبلاوِتھ چھُم کرٛیشناوان کُنہِ کُنیے
نوزُک اِشارو بزٕمراوِتھ، مژھِ ماز کھیٛاوان کُنہِ کُنیے

سوکھ گِینٛڈُن تَس باگہِ آمُت، رُت چھُ لیکھِتھ یَس ڈٔکے
صحراوٕنے منٛز وتہٕ ژھنڈان چھُم ہکناوان کُنہِ کُنیے

اَسوُنہِ موکھے لاگان ژھلس چھکبھ گرٛایہِ تمٔ سٕنز ژھاے گرٛھان
نٔزدیک وأتِتھ دوٗر ژلان، چھِی کرٛاے للوان کُنہِ کُنیے

مٔژ بہٕ گرٕمژ لولنٕ چھس، اند کارٕسے منٛز کتہِ ٹِکھم
کالہٕ کوٗٹھرے ژھالہِ ماران، شوٗلناوان کُنہِ کُنیے

راگ تہٕنٛدے داغ پھوٚلن یَس، کتہِ راوِ تَس دِلکۍ قرار
خوٚشبوٗنۍ میٚچھے دگۍ، یم پھوٚلراوان گُنہِ کُنۍ

پامٕوے گرِم اَلۍ جِگرس، سرِشام انہٕ کتہِ گاش رٔٹتھ
پٔدۍ یوٚد خطاوارن چھہِ ٹھکان، گوٕ بزٕم چھُ آوران گُنہِ کُنۍ

سوٚنتے کرم بھوٗمی ووٗن، ہردے چھُے پھل نادان تُلُن
مٔنزۍ ہلم پیوان خاَلی وٗتُن، گوٕ تچھناوان گُنہِ کُنۍ

☆

غزل

سینہٕ ژٕڈ تھےٚ ضرب سۄن بہٕ ہاوَے، دفن ٕکتی امارے دِلبرو
چھَنہٕ سہل پٕرنی دِلچی کِتابٕے، پأرٕ متی امارے دِلبرو

کرٕہنی وأنج دِژتھ پانہٕ ٕکتنٕ، پرٕون بدن تہٕ شوٗبہٕ وُن ٕستی ٕستنٕ
کمہِ آیے تھَوان چھُکھ سایے، جِگرس تہٕ پارٕ پارے دِلبرو

چانہِ دادُک منٛزُل ینہٕ ألرُم، نادانٛن منٛز پان گنٛزرُم
کھُری ڈینٛجنٕ کڈِتھ نیٛاے أنزرُم، در دِل تاجدارے دِلبرو

موٕ پننہٕ نےٚ نیمان بوٗن کُن گُل، پھۄلان آدم وُچھِتھ پھٕلی متی گُل
ژھبٕتھ اپٕچ چھَس گۄبراوان، چھُ مران بے سہارٕے دِلبرو

منٛگی منٛگی چھَس بہٕ تہِ پانہٕ منٛد چھان، میانہِ دادِ ژٕتہٕ کوتاہ پریشان
بۄگ کرمن ہُنٛد چھَس بۄگان، ناداننٛی قرارے دِلبرو

☆

میٲنِٛن کتھَن لولا برٕوُن، کانٛہہ تنٛتُھ فقیٖراہ آسہِ ہے
واسنایہِ جتگلن زال ژٹہِ تنٛتُھ، دستکارا آسہِ ہے

حسرت چھُم گوٕ ناوِ وٲلِتھ، لٲجنس دولن دکن
چھُم پژاتن ءستی روزان، نوٚن نظارا آسہِ ہے

زیٛوٚٹھ سمسار کرٛوٚٹھ ووٕہار، سٲری رگہِ ہٕنٛدی دگہِ ہُنٛد نہٕ کانٛہہ
تار میلہِ ہے رٲسہٕ پٲٹھی، کانٛہہ تنٛتُھ شِکارا آسہِ ہے

دٲدی جِگرٕکی ءکتی بٲوی مَس، ہٲوی مَس ءکتی سٔنٛز زخم
کاسہِ ہے لانٛتُن ہجر، تنٛتُھ ووستٕکارا آسہِ ہے

گَن پہے یَم بۄ زی بۄ زی، لۄ کہٕ ہیتہٕ کرم روزی چھِ چاۓنۍ
کرم کرنےَ سۆد پیٹہٕ، تتھ کارٕ بارا آسہِ ہے

نال وۆلُم کامنایہِ سرپھو، تۄٕ لأجۍ نَس بالن بٹھن
پاپھ شاپھ نیٖہِ وتھرِ تھےٕ، ترٛشہ زلہٕ دارا آسہِ ہے

وارٕ وارے بوزٕناۓوِتھ مارٕناۓوِتھ مَن پٕنُن
نادانؔ زارن سار کڈِ، تتھ شہسوارا آسہِ ہے

☆

عشق سہلابس پھٹِتھ، پروانہٕ بنُن سہل چھا
شمشیر دندرے پٹھ پکِتھ، دیوانہٕ بنُن سہل چھا

اشوِ چونُے ژھالہٕ ماران، دُشمنَن ءستہٕ ہۆل گنڈان
ژھنِ تاب توہمُلس لگِتھ، پرمانہٕ بنُن سہل چھا

ہۆس پئنُن یۆد یلہٕ ژےٚ ترٛووُتھ، راہِ رووُتھ عاقبتھ
رادن تہٕ ہاۂزن ترٛاوِ پُشہٕ گُس، مہمان بنُن سہل چھا

بے سائلی سۆزنکھ وادِ ہیوٚنے، یِکھ ژٕ گاشرِتھ مَن تہٕ پران
لۆکنے پٹھ ناحقہٕ مرِتھ، جانانہٕ بنُن سہل چھا

مٹہِ یوٚ د ہیوٚ تُتھ مُنّن دلُن ، دوٗل بیٚیہِ سُنٛدُ ے گرِ گرِ چھلُن
اچھنٕے اندر واپس شرٛ پِتھ ، بارانہٕ بنُن سہل چھا

گرٛ دھِ دستخط یوٚ د آہوٚ زأری، یأری بنہِ تیٚلہِ بے مِثال
ترٛاو سأقی تھاتھرِ تھ یوٚ د، پیمانہٕ بنُن سہل چھا

لگہِ کتھ بکار فقط نام سُمرن، ییہِ یوٚ د نہٕ وونےٚ بیٚوٗل
طوٗلی طوٗلی پرٛژھنےٚ معنہِ کڈِتھ، نادانؔ بنُن سہل چھا

☆

غزل

چھُنہٕ ژھارُون کانٛہہ معنہِ پارُد، ٹاکِنے مٔنز یُس ڈلان
کیٛاہ زانہِ لٔلِوُن دود یُس، گرِ گرِ جگرس چھُم تلان

پھیرِ پھیرے سیرِ گاٗمژ، ڈاٗکی گاٗمژ راٗژ سبھٹاہ
ناوَس اَکِس گَھہِ ساس نیران، گَھہِ ژٹہٕ وارے پوش پھوٚلان

یوٚد نکھس کھوٚرتھَن ژٕرے پانےٚ، بےٚ گنٛڈ سوارے تژاوِ پتھر
گنٛڈِ روٗس زبان اہم پھاٗنٛپھلاوان، پرالبدھ بوٚگان چھکھ گلان

چھَنہٕ ناکاٗمی ویگنو کانٛہہ پژاوان، چھَس کمی فقط یتنہٕ چی
ییٚلہِ نہٕ سنہِ ژٕہتھ کینٛہہ تہِ تھوٚمُت، پتھ اَتھس زالو ژلان

یُس زنم سنساٗری چھُ داران، چھَس راگ لولہٕ گٹہٕ آوران
رنگ شاٗلکی رنگ وُچھتھےٚ، نادانؔ وِزِ وِزِ اتھِ مُران

☆

غزل

لولہٕ ناد بوزتم شێچھ خبر سوزتم گوٚ پامن لاٗجۍ تھَس ہتے میٲنۍ ماٗج

ہٕستی ہٕستی روزتم نیٚاین سنتم، بالن بٹھن لاٗجۍ تھَس ہتے میٲنۍ ماٗج

ہٕشر کرٕشنَن وۄنُم چھےٚ زٕہو گُنےٚ، کیٚاہ چھُ ژھارُن یوٚت ہٕتھ زگ تےَ پرٕونُے

نار شاٚنتاوتَم، بود وتہِ لاگتَم، کیٚازِ داوَس لاٗجۍ تھَس ہتے میٲنۍ ماٗج

ماجہِ شوٗبیٚاہ پھرُن ماجہِ ہٕژن ببن، کنُتھ یہِ گٹہٕ کاراچھوٕ ےوٗ چھان ازکل

چھُنہٕ شُرٕبن پیٹھ عبوٗر، نہَ چھُ ببہٕ سُنٛد قصوٗر، گوٕ کھوچہِ کھار تھَس ہتے میٲنۍ ماٗج

چھَس زاہرٕ تیٕ، چھَس پرٕ تھیمٕژ تیٕ، گرٕ کھونَس لگان چھَم کتھٕ ہاوے

ژھنہٕ گاٚمتِس گیٚم وری شتوٗہ پیٚتی، ترٕژِ کرایے لاٗجۍ تھَس ہتے میٲنۍ ماٗج

مارُن گوٚژھ نہٕ کانٛہہ ، نےٚ گوٚژھ مرُن کانٛہہ ، شانٛت ہوٚچ لہرے ڈکھِ تھَوتم
لرِ لوٚر بیٚہہ تَم ، زخم ئلراوتم ، ژھرٛ ٹےٚ ژھرٛ ٹِہ منٛز پأےٚ جتھَس ہتے میٛأنی مأج

یہِ چھُ لیڈرن قصوٗر ، اڑٕ پھوٚلی مجبوٗر ، بے وطپر تیٚرن یم سینہٕ دارن
جنگ بَنٛد کرتم ، انٛگ شیٚہلاوتم ، سیٚکہِ شاٹھس لأجی تھَس ہتے میٛأنی مأج

باغ پھوٚلراوتم ، گُل سگٕناوتم ، ناداینٛنہٕ زأری گن تھَوتم
مِلرٕ ارِچ شرٕبرٕ شیٚہلاوتَم ، وہرأٹر روٗدٕ گأےٚ جتھَس ہتے میٛأنی مأج

☆

غزل

ژۄرِ باویوٚم دِل مےٚ واوَس، گرایہِ اکہِ سُے چھلنہٕ آو
بے خبر اُلجمِتھ بہٕ تاوَس، گو اثر زنگن ولنہٕ آو

توٚت تیۄنگُل زالان بٔیٚس، چھےٚ کرٛۄد پٔنٕنی میٚژ بُزان
کھر ہیٚرٛوم ڈیٚنجبن کڑُن خود، سیوٚد ۂلس ٕستی ولنہٕ آو

گاو ہُنٛد ما بوٗز کائٔنسے، دانٛدٕ نیایَس چھِ کَن تھَوان
وہرأژ رۄدن پَس کریَیس، سوٗنتہٕ پھیٚرِ مَن چھلنہٕ آو

نار منکل چھےٚ ژےٚ پٔننی، گوٚ منٛن پٔننی بُزان
گوش سیٚرن أندرِمِبن تھَو، آش تھَو دِت دلنہٕ آو

کھَش کرِ وُٹھن ہٕنز موٗہر ہتَن، پھبہِ اہم ژھوپہِ بیقلن ستن
ستِکس گرُس لاکم ژٕٹتھ، گنڈٕ روٗس زالس ولنہٕ آو

اہمَے پنِس یوٚد تھپھ کرکھ، ہایہِ ستی پنٕنی کِتاب رنگتھ
سمسأری یوٚد رٕژ کتھَ تھوَکھ، حبسہٕ روز وجوٗد ما دلنہٕ آو

بَس امر روزان گُلی کٔڑ، ہیٚلی ساسہٕ بٔدی پھٔلی ہے بنان
یِیہِ گیٛان انوٗبھو دلنہٕ یوٚد، تیٚلہِ کرمہٕ گُل ما ٹھلنہٕ آو

ناداَن یِہِ سمسار نارٕ برٛیہہ، بیٚیہِ سٕنٛزِ خوٚشی باسان ریٚہہ
ابھیٛاس تیٛاگے گلان چھِ تیٚہہ، من أنہٕ تمہِ ستی چھلنہٕ آو

☆

غزل

یۆ دوَے نہٕ کھوٚنڈِ ستۍ تہِ سوٚنٛبلہِ کاٛنہہ اِنسان
نِبایوِ فرض پٔنُن مگر گنہِ جان

اندٕ کارس روزِ دۆر رِکتھٕ سُہ میہمان
یَس بے مطلب دوہ تہٕ راتھ باسان

زٕمس یِتھ ڈٔکہِ پۆرُن ما اسہِ تاٛنی
ہمیٚش ستۍ کرمہٕ پھل سوٚمبرُن چھُ گیاٛن

ترٛیش چھَنہٕ رِکھرِس چھےٚ زٕیوس ستاوان
ترٛیشہِ ہوٚت سُہ خود زٕلِچ وتھ ژھاران

کرِ کیاٛہ شِکایت نصیٖبس ناداٛن
ہیٚتو ییٚمیُک کرمہٕ پھل چھُ آسان

☆

غزل

کأنسہِ نہٕ ہاوُن گۆژھ نہٕ راوُن کرٛؤٹھ کوٚت
رازِ دِل چھُنہٕ کأنسہِ باوُن، کرٛؤٹھ کوٚت

حسد تہٕ نفرت وتہٕ ہاوکی، راگ انان وأراگ
ہکہٕ لولہٕ سۆدرُک جامہٕ چاوُن کرٛؤٹھ کوٚت

وبژار ناگن ستی کرم مینٛنی گرٛھن
نتہٕ زأژ کِنی کانٛہہ پتھرِ ساوُن کرٛؤٹھ کوٚت

لاکھأر دُشمن شۆبہِ کیاہ تھزرس بہِتھ
گوڈٕ گولابس کوٚنڈ سجاوُن کرٛؤٹھ کوٚت

کھأرو اُنن ترٛکوٕے رُنن دِتھ دارِ بَر
کھیٛوٚن پانسےٕ چھُنہٕ بیٛا کھ کھیٛاوُن کرٛوٗڈھ کوٗت

لرٛھِ پان یا تھدِ ڈکھِ بہُن بَس بأگی قٕمستکی
کرمو ہاٛنگُل چھُ ہٕیہہ بناوُن کرٛوٗڈھ کوٗت

یوٚ د قوٕ درتُگ سورُ ے یرٛھُن جأیِز نرٛشُن ماکأٛنسہِ ہُنٛد
نادِاَن پانَس أنہٕ ہاوُن کرٛوٗڈھ کوٗت

☆

غزل

گٲری مِتۍ گوناہ مےٚ کٔرۍ اَسی، لوگُم نہٕ کانٛسہِ دردِل
وتہٕ آسہٕ سہل ساریے، کرمو بناوِ مُشکل

ژوپأری وُچھِم بے دردی، دِلنۍ چھِ کٔرِ سردی
ہاوِ کُس بہوٗدُر مردی، پرأنۍ ہِش سجاوِ محفل

تگہِ یے کڈُن ژٕرے معنے، ژوپأری چھِ روٗدِ شانے
خوٗنس تہِ رنٛگ چھُ ڈوٗلمُت، وٕلی مِتۍ غمو چھِ خوش دِل

پوٚت کالکٕۍ وٕژأرِتھ، سأری گأمتۍ چھِ ہأرِتھ
ایماندار برس تل، ترٛوپٔتۍ عزیز ہردِل

خیوٗبن کمن چھِ نادآن، بأگران لوٕلکٕۍ گیٛان
ٲنٛجش کوٗپأٹھی زالس، ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ کران زن ِگل

☆

غزل

اعتبارٕنۍ کوٚر دغا، راہ ؠِتھ بہٕ سوٗرے کھارٕ تَس
بٕریانہٕ یُمیٚ کوٚر سینہٕ سۍ، کر ؠِتھ بٕیہٕ اعتبار تَس

زُوٕنکہِ زاوِجارٕ بُتھِ آنہٕ رُٹن، پانےَ اہم پٔژن گرٕٹہٕ پِشُن
پاغامٕنۍ دل ؠتی لگی، کرٕ ؠِتھ بہٕ لولہٕ اِظہار تَس

تھاوِم تُلِتھ ارمان تاک، ابھیٚاسہٕ ؠِنز گوٚ آنہٕ صاف
ڈٕکسۍ مُرِنٕی اِلزام دوٚہے، کمہِ بُتھِ منگے دیٖدار تَس

اسوٕنہِ موٚکھے شانہٕ آیُت تھَوبم، بُجرس بٕتُر تبُتھ روٗد ما
پٔزی ؠِنز سہارے کُن سُہ میٚون، بہٕ تہِ چھَس وُنہِ بکار تَس

ژٲلِم دۄہے کم کم سِتم، توتہِ مایہِ ؤجنَس دم بہ دم
واوَس کرِم کومہٕ دۄہے، تقصیٖر رۄس راہ کھارٕ گَس

راگن ؤٕجس چھُے آغہٕ میٚون، زخمی دِلس دوا کریٚون
پانٕےَ دِتُن پرٕ کیٛازِ پٮ۪وم، منگہٕ رِکتھٕ دِلکُے قرار تَس

گرٛزٕ پھیُر گرٛشِھتھ پیمانٕنے، پرٕ پٮ۪وٕ نادانٲس پانٕسے
بَر غفلتُک رۄُدُم پلے، بوزِ کر ونہٕ ہا زار تَس

☆

چھِ کرٕے بَس سرٕس، بوزِ میٲنٛز وبسٕی یے
لگہِ نائے کانٛہہ درٕس، بوزِ میٲنٛز وبسٕی یے

چھُنہٕ نصیب لیکھُن چانٛہِن اتھن منٛز
ووٕپہٕ کار کر پرٕس بوزِ میٲنٛز وبسٕی یے

زیٚنتھ کرمہٕ پھل وشِس پرالبدٕ یِوان
لرٕ ھِ یا تھوٚد تُلہِ گرٕس، بوزِ میٲنٛز وبسٕی یے

گولابس ژٕٹتھ توتہِ مُشکہِ ادفر یِوان
کوکرمو زِندے مرٕس بوزِ میٲنٛز وبسٕی یے

چھُنہٕ أ ِکس برنٛزِس ٹِکان، سمےَ برٛونٛٹھ گُن پکان
کر یہِ فِکرِ ترِ نرس، بوزِ میٲنۍ وٚسی یے

پتھ مۂ وُچھ برٛونٛہہ پکھ، سمے ہۍچھِناوان
پھۆلن پم ربہِ سرس بوزِ میٲنۍ وٚسی یے

لۆب کٲمۍ پایہِ دان کرمو رۄس نادان
ہنہٕ آے سٔدرس بوزِ میٲنۍ وٚسی یے

☆

غزل

چھُتھا یُتھ راگ وٕتر وومُت، ژٕ پرٕژھ تَس
گنبر لولُک یہِ ووٚلسوومُت، ژٕ پرٕژھ تَس

پٕنُن لولہٕ سیٖنہٕ تھومُت تابع بٔنیٚس زانٛہہ
پٕنُن آسُن ژٔے باسنوومُت، ژٕ پرٕژھ تَس

اَپُز پٔوز ترٛاوِتھے حال ہٕوزی تھا زانٛہہ
چھُتھاہ کانٛہہ لولہٕ وٕہِسر وومُت، ژٕ پرٕژھ تَس

کتھَن چھَم گیٚجہٕ مےٚ گاٗمژ، مایہِ چانےٚ
چھُتھاہ کانٛہہ مایہِ ووٚلسوومُت، ژٕ پرٕژھ تَس

چھِ تجرُب زال اچھن تل زِندگی ہِنٛدی
رنٛگن ہُنٛد راز وبِٕھنووُمُت، ژٕ پزٕژھ تَس

گنٛڈس تل پان تھاوُن، چھےٚ کرٛ پا چائٔی
ہجر لانٛگ ژٕےٚ سبٕزرووُمُت، ژٕ پزٕژھ تَس

بے بیہ گرٛاوِنےٚ چھےٚ پاوِ مینان
ژھلو نادانٛ تٔھبلووُمُت، ژٕ پزٕژھ تَس

☆

غزل

دگہِ روٗس دود للوٗن پیی، اتھِ ما مُرکھ
لوٗلچِھن گونٛن پٔٹھ ژھیےٚ تھوِتھ، ژٕ تہِ ما متکھ

آکار تہٕ ٹھَس ٹھِس روٗس زخم روزِ یوٚد وُہان
تیرن پنٕنٕے سینٕہ دأرِتھ، اُف ژٕ تہِ ما کرکھ

گُجگاہ تیٚمبرے مایہِ گرِتھ زوتنوو مےٚ نار
تتھ نارسے گلزار بنیے، ژٕ تہِ ما وُچھکھ

مایہِ چانہِ رٕژھرِم ءکتی دِل، للوِم مےٚ منز سینس
بوٗزِتھ یہِ چھُم نہٕ کانٛہہ مےٚ مٹہِ ہوان، ژٕ تہِ ما ودکھ

أٹزری گُس أندرِم نیٚاے میٚأنی، یوٚ دٕژے ہیوٚ تُتھ دوٗر
لوٚلچ زِتٕنۍ زہوٕرِتھ المن ژٕ تہِ ما کھسکھ

تارن لگِی پیتہٕ زیٖر پانےٚ، ہسکھ کرٕنی گنگراے
گُفتارچی آشایہِ منٛز ژٕتہِ ما کتکھ

آتش فِشانس تھوٚپ تھَوُم، قأیم تھَوُم اعتقاد
نادانٛ سُنٛد چھوٕرِ چھوٕرِ وُچھِتھ، ژٕ تہِ ما ہرکھ

☆

غزل

سنگ دِلی رٔوس نیرِ یۄد کانٛہہ سینہٕ دأرِتھ مہربان
لاگہِ پیرٕنی ناو میٲنی بوٚٹھ، پانہٕ رٕوٗزِتھ بادبان

سینہٕ دٔو دمُت ہاوِنُے پٔنُن، ما چھُ شۆبان گرِ گرے
وُہوُنبن زخمن ووتھان دلٔی، شاہ ژھوٚٹان نٔنگلان زبان

لولہٕ زخمن پانہٕ دوا کرِ، اِنصاف بنہِ دۄ برٛونٛٹھ گُن
برژِ برژِ وأجنٔس بہٕ ٹھاسِتھ، ہاوٕ کُس چھُم ما نِشان

میوٚٹھ تٕرُ باسان چھُ زخمن، یَس سنو دِلس یہِ مانہِ سُے
گیلہِ مانےٚ ہدٕ سُے کأنٛسے، موٗحتہٕ ووِ سُے در جہان

گرزٕ رۄس ہاوٕنی رٕژ وتھ، چھَنٕہ سہل کتھ دِلبرو
کلہٕ نۄمرِتھ چھَس نا تمی، ہیکٕہ وُچھتھےٕ رِتھٕ آسمان

سپرٕ بائجی پئزی چھاتمے، شرٔ ۄگ یم ہوان دزٔ وگہِ مولہٕ کنان
گۄژھ جواب تتھ اتھ سوالس، روزِ ہے کتھ در جہان

گٔیہِ تَس کنَن یۄ دیئنٔد رٕ ہ گنگراے، کونہٕ زانٔہہ سُہ زیوِ پیٹھ انان
تیٚرن ہَنا ٹھٔہراو گرژھِ ہے، نادانؔ تہِ وُچھِ ہے رُت سمان

☆

غزل

لوہ لنگرن چھُم نال وۄلمُت، چھُنہٕ ووٚنی مےٚ مرنُے یاد
پٔنی پانےَ چھَس بہٕ بوزان، بوزٕ کیٛاہ بہٕ چاۍنی فٔریاد

چُرِ گیُش أندرِم یۄد ژٕ بوزکھ، سوزٕنی ژٕ ہیٚکھ پأغام
ہارکھ ژٕ أچھوٕے خوٗنِ باران، رءٹھن ژٕ نالہٕ صیاد

ارمانہٕ أندری چھَس نہٕ پالان، جِگرُک مےٚ ما شر دژام
زخمن پڑانبن دجہِ بہٕ لاگان، ژِہی ژِہی کران تَس یاد

نۄن ونہٕ نُے چھُم ویۄٹھ مےٚ باسان، کھۄنمُت مےٚ جِگرس باو
واوِ ستیٚ یُس چھُنہٕ ڈلہٕ وُنےَ، تتھ ہِر کھٔتِمتۍ ناد

چھُم مہر کۄت ہیکہٕ بو وٕنتھ، وصفن چھَس بہٕ دۄر
چھَس مأژِ کرٕبلا بہٕ پیران، اتھٕ منزٕ ما ترٛاوِم پاد

وۄپوِنی وۄیدا سأرِے چھِ نادانؔ، زانٕنی یہِ گرٛشھِ حشمت
کر دامنس تھف یۄد بنی، نیرنٕے سأری مُراد

☆

غزل

لأیِن مےٚ تیٖر بدنس، لوٚتہِ پأٹھی یہِ سیٖنہٕ دوٗرُم
سوٚے وِز مےٚ زأنۍ غنیمتھ، زانٛہہ مامےٚ کیٖنہٕ بوٗوُم

آکھٕ روٗس یَم زخم میأنۍ، رِکتھٕ کرٕ اچھ بیأنۍ
دَگ چھَم موٚدٕر اچھ تیٖژ، رژٕ رژِ مےٚ من منوٗوُم

مأنِتھ بہٕ کار چھِم ناپٔنٕز، پھلہٕ روٗپ یَم تھأوِتھ گُنٛزرٕنۍ
لوٚت گرٛشھِ ہنا کر بار میٖون، شانٛن یُس بور تھوٗوُم

تسٕنٛزِ مایہِ أچھ بوٚن گُن تھئوٚم، موکھسٕے نظر مازانٛہہ پٮ۪یم
ہٕنٛدری پٔل وُشنأوِم دوہے، من گرِ گرِ مےٚ موٗرُم

برٛنزِ برٛنزِ ہیٚتِنۍ کتۍ امتحان، مرنس تہِ پرٕ ما زانٛہہ تھوبان
گلہِ زبو گٲیم وُچھی وُچھی أچھو، زُو آیِتن مےٚ تھووُم

ونہٕ ونہٕ چھِ کوہ تے ون نشان، مول سیٛر کُے بأوِتھ گشان
گدرُن بنُن دیوان سُنٛد، لتہِ تل مےٚ پان تھوَوُم

تالہِ ٹوٛنگُن چھُ تسُنٛد روشنےٕ، کھنٛجہِ گٲری تھےٕ چھُم توشنےٕ
شُکرانہٕ کران نادان چھَس، پانےَ پان تورُم

☆

غزل

ژۆرِ تھۆتھ ووٚنۍ بہٕ باوس تابدارس پننہٕ ونکھ
پول یٔژ کال پتھ مےٚ ہاوس دِل قرارس پننہٕ ونکھ

چھس سرس بو عاٗرتن منٛز آو ما ییٚمہِ کوچہِ زانٛہہ
ژٔندرِ پُنمن گرِن ماوس تاجدارس پننہٕ ونکھ

رتھ چوٚان دکہٕ زد چھِ واٗنج کھِنٛڈٕ چھُم تمہِ وِزِ کران
ہان کوس کھارِ شُری باوس شاہ سوارس پننہٕ ونکھ

زال ولنۍ ترٛژھ بہٕ آمژ منگنہٕ رۆس ما چھس بیٚہان
میٛول نہٕ موقعے پھرِسالس کاردارس پننہٕ ونکھ

پھیٚور رمےٚ گوٚژھ پتھ کال پۄرِس   پھوٚل دِژوم یتھ ہیٚول بنووم
گونہو لاَئِجس نارِ تاوس ہتہٕ کارس پننہٕ ونکھ

وُچھتہٕ شُری باو شیٚنچھ چھُ سوزان   کرٛژھِ کڈان تاوے بران
ہوش سنٛبلِتھ توتہِ پژارس تَس سہارس پِننہٕ ونکھ

یتھ یودس منٛز گیٚر نادآن چھا روا پوٚت پھیرنُے
پھاٹہٕ ناوان پوٚن چھُ دارس جۄدگارس پِننہٕ ونکھ

☆

غزل

مارِمتھو وارِ بوزتم عار پیٚیہِ نےٚ بہٕ لوٗسس
عارِ ہتھو بار والتم عار پیٚیہِ نےٚ بہٕ لوٗسس

کھُر ڈیٛنجن یِوان انکتھ ابہٕ ساوتم پانےٚ
وِرکُے سار فِکرِ تارتم عار پیٚیہِ نےٚ بہٕ لوٗسس

نہٕ چھُ سمسار سوٚپنہٕ مایا نہٕ چھُ پزُرک وِوہار
لولہٕ وِوہار پوٚختاوتم عار پیٚیہِ نےٚ بہٕ لوٗسس

ناوِ کھٕژِس مایہِ چانے زالہٕ لُجِس ژھلہٕ ستی
والہٕ واشے موکلاوتم عار پیٚیہِ نےٚ بہٕ لوٗسس

ہمدردو　تنبلاٲوِس　پتہٕ پتہٕ　پٕچِس تِمنے
سبزِ وتہٕ ہُنٛد سیر باوتم　عار ییہٕ نےٚ بہٕ لوٗسس

ساغر منٛدنہٕ ہستی یُس زہر دراو　چھوٚ پانَس شِونے
ہبتہٕ کارُک دام چاوتَم　عار ییہٕ نےٚ بہٕ لوٗسس

چھُنہٕ بٲنتھ آمُت کٲنٛسے　گوٚڑھ اِشارا تمیٚ سُنٛد
ترِ نادانٓ لرِ باستم　عار ییہٕ نےٚ بہٕ لوٗسس

☆

غزل

ارمان وٗڈسی گۓ تھَنہٕ پیٚیہِ غزل
دُبراے دِلس گۓ تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

بأوِتھ ہَنا ہیٚیہِ دَگ پتھ مےٚ باسوٚم
مرحم گان گۓ تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

ہیٚتم جِگرٕکی رتہٕ پأغام لیکھنٕ
رنگو لُکھ رنگان گۓ تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

سمسأری گوِ آمتی یَس نہٕ چھُے ویوٚد کینٛہہ
بارِ شین اٹس گۓ تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

وُتش دِنۍ خیالن چھنہٕ بڈٕ کتھاہ کانٛہہ
دُشمن دوس گئے تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

پوشن وُنہِ تہِ سامن چھَس پھوٚلنۍ گرٛشھی
دَیہِ گرٛش پھولان گئے تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

یتیٖمن ہُنٛد صدا چھا واتان تور
گولابن مِژرۍ گئے تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

نادان ورٛتھ پنٕنۍ گرٛشھِ تھوٚنۍ ساتھ
ناپان پرٛژھو گئے تھَنہٕ پیٚیہِ غزل

☆

غزل

ہول گوٚمُت لول آمےٚ لُکھ گیلان دِوان پامےٚ
لولہٕ رنگناٚوِم جامےٚ لُکھ گیلان دِوان پامےٚ

کرٛۆٹھ مئنزِل کۆتاہ ژۆٹُم مۆہ ترٕ ستی پان کھوٚٹُم
وٕنی دِتی مس شہر گامےٚ لُکھ گیلان دِوان پامےٚ

مُنگی منگی سۆزنَم ڈاٚلی آش تھۆنَم بہٕ تہٕ واتہٕ کاٚلی
ووکھنان چھس تہٕندی نامےٚ لُکھ گیلان دِوان پامےٚ

وٕلی وِ سکھیو ہمہوس زاگ شیٚہلن جل دِلکی داغ
سوزٕنی ہیٚیہٕ سہٕ تہٕ پاٚغامےٚ لُکھ گیلان دِوان پامےٚ

نمرٕوِنی نہٕ دَم پوشہِ وِنی نہَ چھِ غم تےَ خوشی روزِوِنی
نہَ چھِ کرمن ژھارِنی بہانےَ لُکھ گیلان دِوان پاےَ

پأغام تاہ سان شیران چھَس وارِ وارِ پان پأران
اِدبُت وُچھِتھ تہٕندی کارنامےَ لُکھ گیلان دِوان پاےَ

چھُنہٕ مُمکِن یُن تےَ گرٕھُن کرمہٕ پھُٹجِہ رؤس گرٕھ بوزِوُن
وہٕژار نادانٓ موٗلُل ینامےَ لُکھ گیلان دِوان پاےَ

غزل

نہ کُنہِ ناد تۂ نےَ کاثہہ آلو پرٛیمہِ دُکانَس ما لوٗگ فالو
تنگ أنی ہس یمو چالو پرٛیمہِ دُکانَس ما لوٗگ فالو

گُرس بو گیر یمو کھینچلوٚ کتہِ ژھاںڈٕ رس، کتہِ ژھاںڈٕ رو
بے کسبے موٗل کھار دیالو پریمہِ دُکانَس ما لوٗگ فالو

بےغرِض لولُک وۄتھمُت دزاگ زن اَپُز وۄہارس کھوٚتمُت باو زَن
جایہِ تھزٕ رچھرٕ چھےٚ کنگالوٚ، پریمہِ دُکانَس ما لوٗگ فالو

چھُنہٕ پوٚز گُنے چھِ اَپُز تولان وٕنتھ یورٕ کیٛنہہ تم سبٹھاہ وولان
گیر گُرمتی یئدرے پنژالو پریمہِ دُکانَس ما لوٗگ فالو

وُچھِتھ بے حِس شُتر وانہوم ہوش   مےٚ بووِمُکھ سپر تھوٚہم گوش
باسوٚم دانہِ کھبتھ موکلان ہالو   پریمہِ دُکانَس ما لوٚگ فالو

دوٗرِ پرٛزلان منٛز لیٚمہِ پمپوش   باوِکی لاٚ گمس دوہے ژرنن پوش
تماش گیر وُچھان کھیٚیہِ ہس شالو   پریمہِ دُکانَس ما لوٚگ فالو

پاسِ کرتم ووٚنی یِتہٕ یور کُن   سورُے مُشرِتھ ژٕ پھیرمےٚ کُن
نادان وٕجرِٛ چانوٕ خیالو   پریمہِ دُکانَس ما لوٚگ فالو

☆

غزل

وُچھ مامٕ نفع ہَس گُن دٕ ہے   کرٕم کومہٕ دٕ ہے مٕ نوقصانٕنے
سوکھ دٕکھ اؤنُم لوٗنچہ گُنڈِتھ   دوٗرُم سینہٕ دٕ ہے مٕ کانٕنے

ما جاے دِژٕمژ چھَن غمن   اسہِ تہِ توٗری گُن وِزِ وِزِ لمن
یَنہٕ باس گو تسٕنڈِ آسنگ   پیٖوم پتٕرُن دٕ ہے شانٕنے

امرٕتھ زٲنِتھ کری کارمنن   پھلہٕ روٗپ زہرِ قٲتِل بنے
راہ کھارِکس أچھن تل سَپدی   پھوٗتہٕ پھٲلی دٕ ہے موٗختہٕ دانٕنے

وُچھُم پانہٕ ژٲلِن ءکتی سِتم   اسٕنہِ ہونٛجہِ کوٗرُن دوٗر برٕم
ما ژھورنُے شیٖچار ژٕنٛجن   ژھوٗرُم دٕ ہے منٛز وانٕنے

سنسار کونڈِ منٛز پان تٕپتھ   نیٖرُن سہٲل ما نادانؔ گرِتھ
دارن دھیانس منٛز گرِتھ   چھُے حِساب دٕ ہے مہمانٕنے

چانہِ آیہِ رایہِ مٔنز کوٚس کسر توباہ
وۄتھ نہٕ نکھٕ زانٛہہ میٛونُے سیٚزر توباہ

زٲنِتھ یوٚد ژٕ وتھٕرکھ وتہِ مٔنز گٔنڈۍ
وٲنسہِ کٔبت مٔلۍ ہیوٚتُتھ دردٕسر توباہ

لِلوکھ یوٚد میٛٹھۍ دگ ژٕتہِ میٛانٛۍ پأٹھۍن
حسدٕ نارٕ تیٚلہِ دزُن بے اثر توباہ

پِیہِ لولہٕ گُل سگونہٕ بس لولہٕ سٟتۍن
نتہٕ چھُ للوٗن أنٛدٕری بس ۂرر توباہ

شطرنج کھیل مے موٗنم یہِ دورِ دُنیاہ
زیٛنن تہٕ ہارُن چھُ بس مژر توباہ

وُٹھ پھِسرایہِ چانہِ دگ ؤژھ مے جِگرس
کوٚر تمی دگہِ مے دوہٕک اثر توباہ

میٚنکھ ہِکتھ ژٕ ژھایہِ روٗس سنگرٕچ شان
دم نیٖرِتھ موٗلس کانٛہہ چھا حسر توباہ

آکھٕ روٗس زخم چھُ ناداں جاداد چون
ووٗنی پوٚت پھیرُن چھُ سخ قہر توباہ

غزل

جِگرٕکی زخم ننہِ وانہٕ پأٹھی   دِژٕمتۍ ژ ٚے تیٚمی کونہٕ ناو ہسوٕان
اِنٕنے وُٹھن پیٹھ ما چھُ جان   دگہِ رٕوس دلِٕ پھٕلنٕے ووتھان

یُس مے ٚ زاو زاءمژ تٔسۍ بہٕ زن   سوٚمبرٕاوی انوبو میٚے سبٹھاہ
کینٛہہ ہیچھُن تہٕ کینٛہہ ہیچھِنأونس   چھُس یتھ دمس تانتھ ہیٚچھان

گُرِتھ رٕتی کرم لگۍ ءمتۍ درے   وُچھِم ءکتۍ أچھو یٚیمہِ بھوٕسرے
چھُم روٗشمُت رِکتھٕ پأٹھی پرٕژھس   کمہِ آیہِ چھوٚ پُتھ روزکھ چھپان

گُنہِ ما لِوُن، نہ ژِتُر گُنے   کڈ واش پانس اڈ کنے
نہ وُریبہٕ نظرے اورٕ یور   کوٗت رُت یہِ دوراز چھس وُچھان

یُس ہیٚنہٕ باوٕ پیٚومُت برے لیٚوکھنس ڈبکس تُلُن نہٕ تھوٚد کلے
أشی وانہِ کرٕمس منٛز باوِ حال چھُے امار تانچھن تاہ دِوان

ہتھ وۄنکھ یکِی ہتھ دوہے کمہِ طریقہٕ گرٕہنو صاف وتے
موکلاو یتہٕ گرٕھِ پھیرِ نش چھی ٹأکی ہتھ برٕنزِ برٕنزِ بچھان

شاہمار أندری کرٕدٕکے اہمکی سگہٕ کوتاہ پھبان
حلہٕ کر ژٕ نادان یہِ مارٕنک بیٚالے منٛزِچ کتھ چھےٚ ونان

''سُہ گولاب روٗے مےٚ ڈیٖوٗٹھُم، ییٚہِ از گولاب چھاوان''
سُے کُنےٗ برٛنٛزٕ اَچھن تل، تنہٕ پیٛٹھ بہٕ تھکٕہ ناوان

دگ میٛٹھی گیہِ ہنا کم، ہیتو گرٕس بہٕ برہم
گاہے رٹان نالے، مژھِ ماز گرا مےٚ کھیٛاوان

تھوٚوُن دوہے مےٚ دوٗل پیٛٹھٕ، کُس سپر دار ونہٕ کس
گاہے لتو کوٚرُن کرٛم، گاہے پتے مےٚ لاران

اَہی گیم کسنٛز سیٚز، روٗزس مران تس پتھ
پرٕونی ناو سوٚدرس، کھبنہٕ کھبنہٕ سُہ پانہٕ تاران

شیٖرِ تھ تھٲوِم مےٚ بوٗ کھشن، تمہٕ ریٖنٛزٕ یمہٕ مےٚ لٲیِن
چھس لولہٕ نٕے بہٕ وٕجمٕژ، کانن یہِ سیٖنہٕ داران

چرِ گُیٖش أندرِ مےٚ پنہٕ نُے، شۄبیٛاہ تس ہان کھارٕنی
یۆد قطرٕ نظرٕنے تل، ملٕربو مےٚ پانہٕ چاوان

نادانٓ سمے یِیہِ پانے، کرِ حِساب دانہٕ دانے
کر یاد پوشٕرٕنی گژھ، لیس شمع چھُ ہیچھِناوان

مےٚ ہلمس اۄش بٔرِتھ تھوٚمے، پٮ۪ٹھ ماتتھ جواب دُِن زانٛہہ
ژِہی یم کاٗنٛسہِ نِش باوے، بٔنِتھ رازدار ہیٚڈی ما کانٛہہ

بۄ ستی ژیےٚ پتے دژاس، ہیٚتھ یم کھُری بۄ کۄ آلیس
موہ زالس ولنۄ آیَس، دِوان رۄزِس امارن تاہ

بۄ چھس زخمن أنٛدری پالان، بخود تم وِہی دِیہکی زالان
ہر کتھِ پیٹھ آسان رۄدُکھ، سنٛیۆکھ ماہ زانٛہہ کوٚرُتھ پرواہ

کوٚرُتھ گیٚنٛدِ گیٚنٛد، ژۄلُکھ ترٛاوِتھ، راگِکی داگ پھاٗنٛپھلاوِتھ
مےٚ بوٚڈ جاداد للِوٗنی داگ، بۄ ژالان گژھ، ژِ ترٛاوان گاہ

بٔنِتھ یَس آو سُے زانی، دگہِ رۄس دود للناوِی
کران چھَس واے کیٚنٛہہ وٕنس، گرٛہِتھ دم پھٔٹ کھنان چھس چاہ

کتہٕ زرِیں زبر سپدیٚوم، چھنہٕ رۄس بانہٕ خٲلی گوم
اتُر کرِنے مےٚ مٹہِ کھوٚرُتھ، گوناہ لولس برُن لول چھا

کرُم پھرِتھُر ژٕ کرمہٕ لٲنِس، یتھ نہٕ راہ کھارِ کانٛہہ دٲنِس
چھےٚ گٔہوچہِ پٹھ کھٔسِتھ نادانؔ، بناوُن سون تُلُن سرِ راہ

غزل

یُن زمس کُن، گرٛھُن کُن واپس
اسہِ پۆرمُت اوس بس کِتابن منٛز
یۆژھ دِنٕی پیٚتی مۄل، رۄد ما پٔتم یاد
تسُنٛد آسُن ڈیٛونٛٹھ ما حِسابن منٛز

نون ماسن ہُنٛد نرُک مٔشتھے گو
ییٚتہِ کرٛیشان اَسی یلہٕ گرٛھنس
ہر پزٕرس کپول اسہِ شک گٔری
ژھور تمِکُے نہٕ رنے جوابس منٛز

مایا زالن رٕئ ووکھٕ کاژِ تل
چھٕلی چھٕلی ما دۄر کۆر منٛکُے مل
یِنہٕ ہیۆن اوس تی ہتھ رۄدی سۆمبران
ییٚہِ بازر سجأوِی خوابن منٛز

ییٚلہِ پۆژِ پأٹھن ییٚتہٕ کھور وأہرود
گٔر مٕنجنتھ دِٕنسے ہیۆت بُرن لول
گٔری اپزِ عأش، دٕہت لۆکن تأشی
گُس وشواس اسہِ کۆر ثوابن منز

تیٚمی رٕچھنکھ وُچھٕنے پتہٕ برٕوٕٹھے
اڈِ پرٕون باسوٕو کۆڈُتھ نالہٕ نبر
ناگہأنی بلاے وأژ منز مارکس
بیٚہنأوِن یِکوٹہٕ حجابن منز

ہیۆک نہٕ زأنِتھ کتہِ آیہِ چھُ گرٕھُن کۆت
یاد پاوُن مٹہِ تٔمی پانے ہیۆت
پرٕکھٹوُن بنٛدن سأری اپزِ ی
سمجأوِن گٔنٛڈی چھِی گولابن منز

یِی ییٚژھِ سُے تٔتھی منز روز رأضی
پُشراو نادانؔ سُے ژٹہِ گٹہٕ کار
یۆد نہٕ سگٕوتھ زانٛہہ کأڈی پٕننی ریل
کِتھٕ گٔنٛزٕرن پیِیہِ صحرابن منز

ژودہاٖہم زوٚن وُچھِم پھٲمرٕ ژواپاٚری
دِپان گاش آو تِمن پکان اٚسی اٚنی ساٚری

سو بھاوِ ے چھَس بہٕ پرٛاران پٕننہٕ وارے
مےٚ چھَم لبہِ سِتی لب پھٕرِن تِمن تاٚری

ہہرٕ اٚیمس زاگ پٕزی کِنی راٚتی رائتس
دِتُن شیٚہجار پھولِرن سِتی سبد چاٚری

مےٚ سکہِ صابن وٕتھِ نابدِ دوٕہے گوٚو
چھٲلی چھٲلی من وٕتھِم ما شانہٕ وِے باٚری

مےٚ دۄتمُت شاپھ کمۍ یُتھ کأنسہِ پرٛژھتو
کڈِتھ ژھُنزنس برِتل آیس بہٕ بیٚیہٕ دأری

وُچھم شہراہ کننہٕ ہُند کنہِ کُنۍ چھِ پۄزان
یہِ کُنۍ کیاہ زانہِ وۄنگُن کأنسہِ پرٛأری پرٛأری

ژلان اند کار گرٛھان غأب گاش پھۄلتھٕے
سہےٚ مرحم چھُ نادانؔ ہیوٚر کھار أشی ٹأری

دِلس دب لۆگ أچھو ہیۆت خۄن ہارُن
وُنگُتانی پوٚنی زن گو کرٛنجلبن سارُن

سہٕل ییہِ سُنٛد دود پرٛتھ کأنٛسہِ باسان
ییٚلہِ گُدران تیٚمس ہوان پان سُہ مارُن

ریت روز آسہِ یوٚد وۄنٛگان نُصیبے
پرٛنیاه مہمانسے پرٛتھ کأنٛسہِ زاگُن

پرٕہیتٕہ کرنٕہ باپتھ أچھ ژٕ مُژراو
أنٛدری ژۄرن پتٕہ پتٕہ ترٛاو لارُن

مرُن زِندٕ ے چھُ بہتر ووتھ کمر کس
وُپچھِتھ میت ما ہسکھ پتہٕ پان مارُن

یہِ کوٚرمُت تی اگر لیکھِتھ نصیبس
ہرُد وٕٹھِے ہیوٚتُھ کوِ پوٚنی سارُن

کڈان زگ پرٛون بوٚن وِزِ وِزِ چھِ نادانؔ
مےٚ وتم اتھی ونان چھا پان تارُن

غزل

زخمی دِلکی یُس راز پرِ ہے، تتھ راز دارا آسہِ ہے
لائین ہجر یُس شیرِ ہے، تتھ پوختہِ کارا آسہِ ہے

لولہِ زخمن روٗپھ گرِم، سیزرِ پرزِ پاٹھی دوہے
لولہِ بوٚرتےٚ ناو ہیٚیہِ ہے، تتھ غمخارا آسہِ ہے

یوٚد سہ روزہم نظرِ کرمن، غلطیو نِش روزِ دوٗر
زِنٛدِ مرنچ وتھ مےٚ ہاوِہے، تتھ گاشدارا آسہِ ہے

برمےٚ تھاوِم وٕتھی دوہے، تھاوِن لِیہِ مگر تورے ترٛوٗ پتھ
غم تہِ غوصے دوٗر کرِہے، تتھ سہارا آسہِ ہے

کوٚ اتھ پیوان موٗرُن مےٚ پرٛژھمس، کھورُن راہ عاماٚلنے
پاپن تہٕ شاپن پرٛدٕ کرِ ہے، تتھ غم گُسارا آسہِ ہے

منصوٗرنےٚ چھُٹھ پھرٛٹھ وُچھِتھ، گو ہنا وشواس کم
تھپھ کٔرِتھ یُس تارِ ہے، تتھ شاہ سوارا آسہِ ہے

وائے ژھوٚنڈُم سوٗد سوٗدس، گاٹہٕ جارس گاٹہٕ پیٚوم
یُتھ نہٕ اصلس گاٹہٕ پیٚیہِ ہے، تتھ کارِبارا آسہِ ہے

ہیوٚک نہٕ سندٕرِتھ مےٚ وأنسن، چھُم توے نادانؔ ناو
اشٹہٕ نارو روٗس سجاوِ ہے، تتھ سِنگارا آسہِ ہے

غزل

''چھِ کول ہیٚوٚ چھِمٕہ صرابس سن''
گنڈس گُر رٹھ تنابس سن

اتھن منز چھُم نہٕ کینٛہہ کیاہ دِمے
رُتےٚ تعبیر بنہِ ژٕ خوابس سن

سِتم سأری تھٔوِم شیرِتھ وُنیگُتانی
مٕہ گُنٛزراہ ریثزِ سینٛکی عذابس سن

نصیحتھ بأشی کرِکھ سوالا شُرِس
ہیٚچھکھ تہٕ ہیٚچھِناوِی جوابس سن

چھُکھ مشہوٗر کران سیٖوا سماجس
پیٖوِمُت یُس کوٗنہِ لتس بابس سن

دپان پھُٹران کُلِس موٗ پنہٕ نُے
ونان اُتھی دارِ ہور تابس سن

دپیٖومس دے چھُ مالِک کُلِ جہانُک
تھزِرس یُس بہِتھ لتس جِتابس سن

مُدعا کُس نیرِ وُچھِہون شکلہِ انسان
کتھا کر سیرِچ ناداںؔ شبابس سن

غزل

ہاو دردِلی ئرِی پیٹھی گو سہٲلاب
خونِ باران بہٕ ہاران ژٕ مینان تاب

سوزٕ چ مٲستی ٕستی پھبیہٕ بٲستی
چانہِ ماےِ روٗزٕس وایان رباب

روزٕوٕنی چھنہٕ زانٛہہ کُنہِ پایِدآری
بے دآری چھےٚ کتھن سارِٕنے جواب

سنٛگ کے سنگہٕ چھُم جِگر آوسیوٗ مُت
کنہِ ہِوی سخت یرٕرادو سوٚمبراو ثواب

آسہِ ہِوی توٚہ تمبلی گٹہِ ہٕنہٕ آءمتی
چھِنہٕ زانان ڈکھِ چھُ ژےٚ ہیٚوٗ مہتاب

دوہ ڈٕلنے گو سۆر ارمانن
رنٛزٕناٚوِم وِزِ وِزِ اڈٕلکہ خواب

شیٚہجارٕچ نظر گأژھ نادانؔس
گژھ شمع ہَس کرٕنی گأے سوٚمبرُن آب

غزل

ولہٕ مُشراوو ییٚتہِ یور میینہٕ تول
بأگراوو لول، بأگراوو لول

بنہِ مُلاقات بھے کاسہِ زے دِنہٕ وول
بأگراوو لول، بأگراوو لول

یہِ چھِ قودرت پانے أنزران کار
کُنہِ زِیوُتھ دِوان کُنہِ کران مِسمار
لانہِ لیکھان کرمہٕ پھل بأگرن وول
بأگراوو لول، بأگراوو لول

أسی سو بھاوے اکھ أکِس کھرٛکہٕ ناوان
ہارناوُن رکھت بج چھُنہٕ آسان
یہِ چھُ مارِیُگ مٔہ سمجُن تِرم تول
بأگراوو لول، بأگراوو لول

چھُنہٕ اسہِ تانٔی سنو کِتھٕ اتھ ضبطس
کِتھٕ تس کرو سوال یُس بِہِتھ تختس
کُس پھل دِیہِ آسہِ وۄ وُمت اِرٕکھول
بأ گراوو لول، بأ گراوو لول

گڑھِ نہٕ کھوژُن ئہ پالُن دِلس منز بے
پڑتھ کرمس ستی ستی گڑھِ تھوُن دے
حلِ مُشکِل کرِ پانہٕ پالن وول
بأ گراوو لول، بأ گراوو لول

دُبت دین اوسر کرنک منتھن
بنہِ معأفی پُشرِتھ تس تن تے من
تس وُہوِتھ نیرِ کیاہ رٹان ہرِ وول
بأ گراوو لول، بأ گراوو لول

دارِ بر دِتھ بیہہ گرس منز نادآن
میلہِ موٕکجار ووباہ نِش روز آشاوان
دِیہِ دأ دِس دوا تارِ تارن وول
بأ گراوو لول، بأ گراوو لول

سمے گو کوٚت مران أسی اکھ أکِس پتھ
بوے بأیِس بیٚنہِ سارِنے رفاقتھ

وُہوٚرمُت کھور از رِشتو سبٹھاہ دوٗر
ورتاوان تأسی ءستی یَس آسہِ شوہرتھ

چھا یہِ ہوٚچ یا دِلنے کسر کانٛہہ
نچہِ نظرِ وُچھان تأسی مران اوس یَس پتھ

لولس دکہٕ دِٚن بنیوٚمُت از چھُ فیشن
کران کھنجہِ تأتھی دِلس بُرتھ یتھ چھِ شفقتھ

وبڑار جمہٕ گژھ چھِ زہٕوس چھِنڈٕ راوان
شِشٹھیٖو رگنٕے توے خۄن چھےٚ صداقتھ

تھۄکھ لتہٕ تل کاہوٕے تی گڑھِ جان
بۄ زِتھ زوٗ رۄچھِتھ اوٗن لاگُن کوٗس چھِ قبلتھ

صبرٕکی جامہٕ لأگِتھ تیار روز نادانؔ
گڑھِی پأری زان پانے وُچھ ژٕ دیہٕ گتھ

غزل

کرِکھ ینہٕ ضایہٕ ژٕ آبس سن
قطرٕچ آشہٕ مژٕ موٗرکھ پٔنٕنۍ کن

گنڈٕ ییٚلہٕ ہوٚس رٕٹکھ پڑاوِکھ مُقام
بےٚ غم روٗ زِتھ گرژھی صاف مولُتھ من

پٔنُن پرُد گٔنزرِتھے کُس لوٚبُتھ زہُت
نظر یکسان کرِنۍ گیہٕ سوٚمبراونُے دھن

ونان میٚژ چھم نہٕ خوشبوے پٔنٕنۍ کینژھا
گولابو تحفہٕ دہُت بأگر مےٚ کن کن

باغس گُل پھولِتھ چھاوانؐ کُستانؠ
خطا کھوٚت باغوانس ڈٕزمٕژ تیٚمِس تن

کمر گنڈ کر تیار پٔنٕنؠ کرمٕہ بھوٗمی
ؤوِتھ بیوٚل پھل ژٕکرس زانٕہہ مٕہ سن

رِکھن اتھٕ ڈاۓلِتھٕے ہیٚکہِ کُس ؤنؠ تو
نادانؔ منگتہٕ کوتاہ کرتہٕ ون ون

غزل

وٕلِوِ سٲکھِیوٗ اِکوٹہٕ تٔہِیا کرو

بس ماجہِ ہیٚو غمخار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

دارِ درواز ییٚتہِ ہمیشہِ یلہٕ آسن

تتُھ ہیٚو بۆڈ گوٗرٕدار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

اکہِ اکہِ شبدٕ تِم شُرٕن ہیٚچھِناوان

ہٕتہِ لٹہِ دوٗہرأوِتھ زیوٚ ڈٕرٕراوان

ہیٚچھِنووِنکھ ژٕتہِ کیٛازِ چھُکھ مٔشران

یُتھ ہیٚو مددگار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

وِزِ وِزِ شیٚچھِ گٔری تو تِہنٛدٕن کنن

کوٕ تِمن نِش بیٚہنس پرٕہیز کرن

بیٚنہِ بأے ہمسایے وُچھِتھ یاد گٔرِو

تِمن ہیٚو غمخار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

یہِ چھُ سے بب تیمی اۆتن واتنوٗ کھ
پان کاٹنٹھ اتھ جایہِ بہنوٗ کھ
بُتھ پھِرِ تھےٚ یُس بیہان چھُ تمن نِش
تِتھےٚ ہیٚو کرٕ پن گونہگار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

کُنہِ اسُنا تمن ستیٚ گیٚنڈنا گرِو
راز پٔنٔنی پرٕأنی پأٹھی بیٚیہِ بأوِو
أہی تہنٛزے بنہِ رٕژ پھلِن موٗلُل
تیٚتھ ہیٚو ہٹہِ ہار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

ییٚتھ پوٗنسہٕ روٗس چنٛدٕ بیٚیہِ نہٕ کُنہِ تہِ بکار
رِشتو روٗس وۄہار ناپایدار
رہبر روٗس زِندگی بے موٗل زانٛنو
زِٹھِن ہیٚو سببگار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

یۆد پانٕوٕنی وُچھوکھ کتھ تم کران
توتہٕ کتھن روٗزِ ہوکھ مانہِ ژاران
چھُکھ خوٗن تہنٛد روز دِلہٕ ژینان
یمن ہیٚو پوٗختہٕ کار چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ

یۆ دوٚے کتھ ہیٚیہٕ روزِنو بوزٕ ناوان
راوِ ما کینٛہہ کن روٗزِ ہوٚکھ داران
اسِونہٕ بُتھ کتھِنے آنٛکار کران
باسناٚوہوٚکھ توٚہہ ہیٚو تار چھُنہٕ ییٚتہٕ کانٛہہ

اٚسی یم تہٕ سہہ جواٚنی منٛز اکہٕ دوہ
شُربن لولہٕ پالان ہیٚیہٕ ماران ژھوہ
از بُجرن گٔرۍ متۍ سبٹھاہ ہلپتھ
باسان یمن ہیٚو لاچار چھُنہٕ ییٚتہٕ کانٛہہ

آسان یی منگان تی کھیٚاوِناٚوہوٚکھ
تہنٛزے مرضی توٚہۍ پکہٕ ناٚوہوٚکھ
شوٗبہٕ ما تمن تہُنٛدے کرُن پرِ ہاس
زاٚنِو یمن ہیٚو بیدار چھُنہٕ ییٚتہٕ کانٛہہ

زِندگی بوز زِٹھبن ہنٛزِ اٚہی روٗس
پکوِنۍ کول گاٚمژ زن پانہٕ روٗس
یۆد مندرن وٚنۍ دِوان روزِ نادان
کتھِ مانہٕ گرس ہیٚو ہردوار چھُنہٕ ییٚتہٕ کانٛہہ

غزل

ہنسہٕ دوارس قُلُف مُژرووُن اِدٕ ہنسن ہیۆت ِگنڈُن راس
انڈٕ کارُک بر پھُٹہٕ رووُن اِدٕ ہنسن ہیۆت ِگنڈُن راس

لشہِ تیٚوٗشتاہ پانہٕ گوڈٕ زوٗلن ژوٗمرووُن کھٔستھ اسمان
ٹھائِستھ پتھر کھونہِ للہٕ نووُن اِدٕ ہنسن ہیۆت ِگنڈُن راس

ور جذبن تنابو دیۆوُن فِکرِ تورنس امِکۍ سار
پھل کرمُک مٹہِ ہیاٖونووُن اِدٕ ہنسن ہیۆت ِگنڈُن راس

دوکھہِ ساگرس ژھانٹھ وایِنووُن ہیٚچھنووُن ِکتھہِ لگہِ تار
شاہ داویے مالہٕ کرٕنووُن اِدٕ ہنسن ہیۆت ِگنڈُن راس

تیاگ دانے دود منڈٕنوُن تھٔزٕ راچھ گیہِ جل غآب
دوکھ سوکھکٕے پن ابسوُن ادٕ ہنسن ہیوّت گنڈُن راس

بۄ زُن نہٕ اورُک یورے بوزٕنوُن کرٕتھ کڈٕنس تھوٚونس نہٕ وار
بانہٕ نادآن شمعکٕی برٕنوُن ادٕ ہنسن ہیوّت گنڈُن راس

غزل

لول ہے آم لول ہے آم کتہٕ بوزٕ ووٕنی چونۍ پیغام
تتھ لولس کٲمۍ یوٚژھ یُتھ انجام لول ہے آم لول ہے آم

لوکچارٕ یکوٹہٕ گیٚنٛڈٕ مُتۍ اکھ أکِس لول اوس بوٚرمُتۍ
سوٚرمُت زانٛہہ مااوس یہِ انجام لول ہے آم لول ہے آم

اکھ أکِس أسی أسی ناسیرٕ بأج کُن اوس باسان مول تے مأج
بوٚن نیرنک رِکتھٕ ژوے اِلحام لول ہے آم لول ہے آم

کٲمۍ وۄنۍ گرٕھ جل ووٕنی جُدا بوٚن چھُے رام تہٕ بوٚن چھُ خودا
لولہٕ ہٕرٛشہ رگن کٲمۍ دِتٕنۍ دام لول ہے آم لول ہے آم

تِم شُری آسی نا رٕچھی مِتی شیٖر دِتھ بڈٕی آسی کری مِتی
دوِٕ ماجن چھا یی ینام لول ہے آم لول ہے آم

بیدار گرٛشھ جل ژٕھ ووٕنی پہاڑ گرٛشھِ پِنہٕ ژٕیر تہٕ دِکھ ما فِنذاڑ
گرٛشھِ ما سون وبہٕ تون بدنام لول ہے آم لول ہے آم

پان پرٕزناو نِو کر اتھٕ واس نادانٕ کھیلہٕ ژٕے سٔتٕن راس
بأگراوو بٔنیہٕ لولُک جام لول ہے آم لول ہے آم

غزل

چھِ باسان کرٛیچھِ وتہٕ از یِتہٕ ژٕ جل جل
دۄیُم أنٛدروٗن چھۄلُم سورُے منگ مل

بنے ہٕژ زن بہٕ وۄنمتھ کاس مےٚ گانٛگل
دۄیُم أنٛدروٗن چھۄلُم سورُے منگ مل

زٕنم زنماشٕرن ہٕنٛدی پاپھ آءٕتی
چھِ وۄءِتلتھ زنمنٕے ہٕنٛدی شاپھ آءٕتی
گٕیم لتہٕ مۄنٛڈ امارن چانہٕ برتل
دۄیُم أنٛدروٗن چھۄلُم سورُے منگ مل

سہٕل ما دۄرِرچ یِژھ دگ چھِ لِلۆنی
یہِ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ کھنٛبہٕ کھنٛچی چھنہٕ کانٛسہِ پرٛیۆنی
گۄمُت کوتاہ وُنیکھتانی سون چھُ سرتل
دۄیُم أنٛدروٗن چھۄلُم سورُے منگ مل

بۂ چھس زانان یہِ دادِچ دگ غنیمتھ
ژلان امہِ ستی دوکھ ویٚاز سأرِے شاہمتھ
نہٕ نیٚرے خأکی زانٛہہ چانہِ برتل
دۄیُم أندرۄن چھوٚلُم سوٗرے منٛگ مل

دُن سگ لولہِ سےٚ لولہِ ستی کوٚس ہان
ویرِ چانہِ زیرِ زیرے پن بۂ ابسان
چھُ امرِتھ رۄپ ذٕدونسےٚ یہِ گٔنگہِ زل
دۄیُم أندرۄن چھوٚلُم سوٗرے منٛگ مل

تھکُن لایق ما چھُم کیٛنٛہہ تی دِمے ژےٚ
تھوے رِکتھٕ تھٕزِ منگُن گرِ گرِ پھوان ژےٚ
ژٕ زال انٛدھکار کرٕ رِس ژوٚنگ جل جل
دۄیُم أندرۄن چھوٚلُم سوٗرے منٛگ مل

ذٕ زِتھ دۄد نیرِ سرتل رنٛگ گرٛھبس بوٚن
ذٕ زِتھ نیرِ سوٗن ونہٕ نَس نارِ دزٕاو سوٗن
پھُٹِج ٹاکار نادان رِکتھٕ دِہن تل
دۄیُم أندرۄن چھوٚلُم سوٗرے منٛگ مل

غزل

کیٛازِ دۄر ترٲوتھس کیٛاہ امٕک مانے
چھَم وسان أچھِٕے رۄدِٕ شانے
ژھٕرٕ ژھٕرٕ ژھٕرٕٹھ چھس کران دۄرٕر چانے
چھَم وسان أچھِٕے رۄدِٕ شانے

دِلکے دردُک چھس سوز وایان
دردے تارن ٲئج ژیٚتہِ زیٚر
آکھٕ رۄس زخمن کُس دوا زانے
چھَم وسان أچھِٕے رۄدِٕ شانے

یہِ چھُ پۆز کاٗنسہِ ہٕنٛز آش چھَنہٕ تھونی
لگہٕ کتھ ژیٚے رۄس چھم بٲڈ آش
چھس پکان گاشہِ چانہِ در دِل میٛانے
چھَم وسان أچھِٕے رۄدِٕ شانے

زِنٛدٕے أسِتھ مأرِتھ ژھُنٛتھن
پرٛژھنے سوال ژیٚے کیٛاہ ونہٕ ہک
ژھوپہٕ چانہٕ کڈٕنے تَم ٕکتی مانے
چھَم وسان أچھوٕے روٗدٕ شانے

گأجگاہ کرٕونٛ ہر وِزِ وتہٕ نٕے
لتہٕ نٕے ساتہٕ سینہٕ دورُم
دسخط کوٚرتھم رُت ڈٮ۪کہٕ لانے
چھَم وسان أچھوٕے روٗدٕ شانے

ما مُشراو ووپکار زانٛہہ چأنی
پادن چانٛہن وُتھروو میٚتہٕ پان
رلہٕ مِلہٕ تھکوٕنہٕ خوشدِل میٛانے
چھَم وسان أچھوٕے روٗدٕ شانے

مان ایمان دولابو روٗس پرٕزناو پان
ہنہٕ ہنہٕ تپوو یٚیمہٕ اہہٕ نادان
دوٗرِ پٮ۪ٹھ تسلاہ گوٚژھ دُردانے
چھَم وسان أچھوٕے روٗدٕ شانے

نظمیہ

کوٗٹھر

شری کرٛشنا گٹہٕ کاستم، کوٗٹھر پرٛزٕلاوتم
کتھٕنےٕ سار ونتم، کوٗٹھر پرٛزٕلاوتم

وُٹھن پیٹھ ییٚلہِ یِوان ناو، ووٕتلان چھُم چکہٕ چاو
چھُم وزان زیٚرو بم، کوٗٹھر پرٛزٕلاوتم

لولہٕ سان للِوان منے، خِنڈٕ کران بڑ وٕنِہ کنے
لوٕلکی بوز سرگم، کوٗٹھر پرٛزٕلاوتم

دوٗربہٕ زہرِ قاتِل، وُچھتم کیٛاہ مےٚ حاصِل
راگہٕ ہائنکل ژٕتم، کوٗٹھر پرٛزٕلاوتم

ہیوٚ چھُم نِش ژرٕہن ہارٕہن، وُپھُن ہیچھِناوان شُرٕہن
چھُکھ نہٕ شوٚک شُری ژلہٕ نَم، کوٚہٕ ٹھر پرٛزٕلاوتم

وُچھُم پرٛتھ زن زگہٕ منٛز، وایان راگٕگی کنٛز
دُٛشمس واپس کیٛاہ دِیم، کوٚہٕ ٹھر پرٛزٕلاوتم

ہا کرشنہٕ کیٛاہ چھُ اتھ حل، یُتھ منٛج ژلہم گانٛگل
نادآن چھےٚ سرخم، کوٚہٕ ٹھر پرٛزٕلاوتم

گرٕمیٚون

خنجر وٕتھم مےٚ جِگرس گیہِ کوٚت نِشان پرٛأنی
مانہِ گُس تِہٕنٛدی تہِ چھِنہٕ تم یِم أسی برٛونٛٹھ میأنی

ٹھوکُر کُٹھِس منٛز بٕہتھ ساکھیات میٚون دے اوس
للِوان کھونہِ بہٕ أسس أنٛزران کارمےٚ یُس اوس

اتھِ منٛز نِیہِ ہسم موٗرِتھ أسی یِم ترانہٕ پرٛأنی
اسہاے وُچھِتھ سارِنٕے ہِجرت لیچھکھ لانے

ہمدرد یوٚد تم آسہِ ہن چھلہٕ شُأتھر سٕے تم کرٕہأن
آسہِ ہسکھ نہٕ ژوٗر دِلس منٛز ژھیٚپہِ ژوٗرِ راز باوٕہن

راوِ رُکھ پنُن عاقبتھ ضایہِ سأنی گرٕکھ جوأنی
ہارُن تہٕ زینہٕ نُے چھےٚ پھلہٕ روٗپ سأنی کہأنی

شیرٖنی کلام بوٗزی بوٗزی گرٕ وألی بنے یہِ بےٚ گر
واپس انوو جل جل کتھٕ اَسی کران اکثر

سنسار سورُے بأزی گر کھبنہٕ کھبنہٕ چھُ یاد تھاوُن
ییٚتہِ آیہِ گرٕشھُن چھُ بیٚیہِ توٗری خألی اتھو چھُ نیرُن

زرٕ زرٕ تہِ ما تِمن گو لأگِکھ بٹھبن تہٕ بالن
کیاہ کیاہ تُلُن ییٚتہِ پوٚ ویٚہہ دوٗرِرُک چھِ ژالان

وگ ڈیٚجی مےٚ تژ اُوامہِ رٕنی دَے سُندیرٕشھُن چھُ سورُے
تِہنٛدِ حُکمہٕ گرِ بہٕ دژالیس دہٕت بَرس مےٚ پانہٕ تورُے

یٕمی کوٚر یہِ پانسے پھوٚر رہن روٗدی تِمن تہِ سأنی
راہ کھوٚت تِمن یہِ نادانؔ دردِل یم اَسی چأنی

زٔنی

تھٕو زٔنی مردن دوہے لتہٕ تل بۄزِو
گٔرنس اتھو کتھو دوہے گاڈنگل بۄزِو
سون أسِتھ بنے یہٕ سرتل بۄزِو
گٔرنس اتھو کتھو دوہے گاڈنگل بۄزِو

دہُت ویدو درجہٕ زنہٕ مردس کُنےٚ
تھٕو زٔنی سماجن دوہے کرمو بیۆنےٚ
بلہٕ وپر أسِتھ گٔرکھ بے بل بۄزِو
گٔرنس اتھو کتھو دوہے گاڈنگل بۄزِو

گٔے وۆہار زیر زیرِ پس انکتھ
یہٕ چھُ بنہٕ وُن یٔیہٕ بنٛیومُت پتہٕ وتھ
دۄ براأوِتھ ؤنکھ کوٚر منگل بۄزِو
گٔرنس اتھو کتھو دوہے گاڈنگل بۄزِو

کران سمسأری وۄہار یہِ گرِچ زٕنی
پاپو رۄس پھِس کڈان گرِ گرِ ژٕنی
زٕہر چیتھ دیان چاۄہس گنگہِ زل بۄزِو
گٕرنس اتھو کتھو دوہے گاںٔگل بۄزِو

سینہِ ژٕٹھ ضرب کِتھہِ ہاوِ پٕنٕنی
کس بُتُر دِلکی سِپر باوِ پٕنٕنی
رۄز نہِ کاٮٕنز نہِ پرٔأنی یارِبل بۄزِو
گٕرنس اتھو کتھو دوہے گاںٔگل بۄزِو

چھنہِ اژان چھُس تران فِکرِ سورُے
لأگتھ نادانؔ یژھاین دِوان تورُے
ژأِلتھ ایمان ونان گرس گگرژھل بۄزِو
گٕرنس اتھو کتھو دوہے گاںٔگل بۄزِو

روٗشمُتھ گرٕ میٛون

چھمبن تہٕ چھارنٕے منٛز لوٗگیا ژٕے دِل مےٚ ونتم
گٔیہِ ما ژٕے بڑٕ اُنٛتی گرٕ ٖکی سوپنی وُچھُتھ کیٛاہ ونتم

زن روٗشمُت چھُ گرٕ میٛون تُلمُت ہےُ چھُ کُلِوٕ ے
پھانٛگان بڑٕ آری تے ہوٗنی کُجی زٕرگٔیس مےٚ سنتم

خانس تہٕ آپسے مےٚ بڑِ ہٹہِ دِژٕآے ءکتی ناد
تِموٕے کٕڈٕس بہٕ رسہٕ مسہٕ لاٗ رِگتھ پٕنٛن مےٚ ہسڈتم

گٔر پڑھ مےٚ جل تِمن پٹھ دِہت قُلف مےٚ محل خانس
کرِ کُنٛزٕ حوالہِ تِمنٕے واپس دٕیُکھ مےٚ انتم

آنکار تِہُنْد بۄزِتھ سائِس زن بہٕ دژایس
پایس تَم کر سنا پہِن لیکھِتھ وقت مےٚ تھوتم

گو کیٛاہ تتھ مایہِ پژانے ژوپارِ چھِ رۄدِ شانے
گُدرہو ویَس سُہ زانے سرپوش سِرن مےٚ بنتم

پۄسید دِلن رفاقتھ گرِ رۆس بنیاہ زانٛہہ نادانؔ
گرِ گوٚژھ پنُن مےٚ واپس، اڈلیٛچ کتھن مےٚ سنتم

☆

وۄپر جاے

بب مأج بأے بێنہٕ بێتہٕ سُمتھ روزان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ وِنان
اکھ أکی سُنٛد دود بێتہٕ چھِ لِلوان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ وِنان

چھس کٔشیرٕ ہنٛز کأشر کوٗر، سأرِی دپان مےٚ سورٕچھ حوٗر
ریٚشن پیرن ہنٛز بێتہٕ پنٛڈ چھِ آسان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ وِنان

یوٚد پأر آسہِ میٚژ تہٕ گاٚسچ، ژٔنز مایہ ہٕندی لبہٕ لوٚچ
ترٛکھ شوٗنگان کھار نۄنٛدرِ ووتھان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ وِنان

گرٕ بے گر گرِشٔن سبٹھاہ چھُ مُشکِل، بے گرن مادژاو کانٛہہ تہٕ دردِل
دیشہِ تیاگ مٔنزلُک چھُ پایدان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ وِنان

چھلہٕ چھانٛگر گیہِ ارمانن، بٔتھی پھِرِتھ ہیٹھی صحراون
رتھ ماز پٔنُن ووپرٕ جایہِ گوبان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ ونان

ہیتی کاٗلی تہِ زہنہٕ جاے پہوان یاد، کُس وُنہِ نادانٕؔ کران فٔری یاد
مؤلہٕ کوٚڈٕ مُت وُنہِ ییٚتہِ چھُنہٕ پھبان، گرٕ چھِ تٔتھی جایہِ ونان

ٹاٹھ مأج کٲشیر

کھونہِ چانہِ منٛز پٕرتھیہِ لال ٲکتی، پٔز شیٚچھ مےٚ باوتم مأج میٲنٛز
ژر اژر ہیتھ ٲکتی زیو پھبیہِ، ٲنٛز شیٚچھ مےٚ ونتم مأج میٲنٛز

ٲکتی ناگ تتہِ ناگراج ٲکتی، نأگنٛز ندٕ تالاب ٲکتی
زلہِ آگرن ہنٛز پوٗرٕ گرنٛد، لوتہِ لوتہِ مےٚ باوتم مأج میٲنٛز

ٲکتی کوٚہ تہٕ بال جایہِ شوٗبران، ٲکتی اسمانس کُن لمان
سونہٕ روپھ شیٚیسترٕ کانہٕ ٲکرٕ، للوان کھونہِ باوتم مأج میٲنٛز

ٲکتی ساد سنت صوٗفی مس فقیر، ٲسی سیٚزران ڈیکچٕ لکیر
ترٛبن زمن ہنٛز شیٚچھ ونان، ہِر ملنگن ہُنٛد باوتم مأج میٲنٛز

ئمہِ ناوِ کُس ئتہِ واس کران، کُس اوس کس ءستی راس ِگنڈان

سائکھشی ژِ راماینٕچ تہٕ مہابھارتٕچ، رژِ رژِ مےٚ باوتم مأج میأنئ

کمہِ ناوِ ِکتھٕ گلی ئٹ پھبیہِ، شاہداب مرگ بیٚہِ باغ بنے

منٛدر تہٕ استان ِکتھٕ بنیے ، سورُے مےٚ ونتم مأج میأنئ

ئُنز زہو ذاتھ ییٚلہِ دیہِ سُنٛد چھُ دبُت، سُنٛدروو بنز ئمی کُس دژاوہیوٚت

لولہِ باوِکی میچھر گنز، نادانؔ ہیچھِناوتن مأج میأنئ

نزدیک ماہ چون بر

ژےٚ پڑاۓٹھ ریشوٲر کرتھس بۂ بےٚ گرِ
بنووُم ییٚتہِ تہِ اول مگر نزدیک ما چون برَ

بۂ ٲسس بارِگوان ءکرِ وُچھنس اوسُم ژےٚ ہیٚو کاںٛہہ
نہ میٚوٗلُم غمخوار نہٕ در دِلے ییٚتہِ ژےٚ ہیٚو کاںٛہہ

ژٕ وتم کیاز نِتھم منٛدر تہِ استان
گرم ما زاںٛہہ بیٚون پرٕم گیتا تہِ قوران

ونان دوشوٕے چھِ کرتو ژھایہِ توہی لار
برِو لول گلہِ جہانس دوشوٕنی ہُنٛدُے سار

کران ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹھ بہٕ لأجتھس کیاژِ داوس
ژٕ ولہٕ سون پرٛاُنی پاُٹھی مزٕ وُچھ تہٕ تاپس

پھوان یاد کھیٛوٚن سُہ شیٖن رلاُوِتھ مرژٕ وانگن نوٗن
لِتھان اوس پان شینہٕ پیٹھی کِتھہٕ میٛون رِشوٗ ہوٗن

گرٛھان متھ چھُم بہٕ کھمہٕ ہا ہُنٛد تہٕ بیٚیہٕ بُم
بہٕ انہٕ کتہِ موتہٕ دِل ہوا شہلاوِ یُس رُم

ژھانڈان وُنہِ ماہ اسہِ تِم برٛاُری تے ہوٗنی
پرٛژھان ما زانہہ خبر گرٕکی ژٕنۍ تے موٗنی

ژٕ وٕنتم باونٕے ووٗنی کس ژٕ چھکھ حال
پھوان ما چھُے کرُن شپرٕن تہِ ووٗنی سال

یہِ کُنتھ آب ووٗنی وُزان تتہِ وٕتھرِتھ نٕین ماے
چھِ نادانؔ وُنہِ تہِ للوان دوٗرٕرِچ کرٛاے

کأشرِ زبان

شُری ہِندی پأٹھی چھسن کھوٚنہِ للہِ ناوان
ماجہِ زیوِ لیس نہٕ زانٛہہ چھم پرٕ پاوان

نمتس منٛز ماجہِ ییٚلہِ گرِ کٔڈنس
سِر دار بنٔتھ تھوٚنم ٹھانہٕ سپرس

ہکہٕ ہوٚت زیوِ میانہِ چھےٚ کتھٕ نیران
نہ چھِ گٔتھ گوجہِ نہٕ کران زانٛہہ پریشان

کأشرِ زباں کأشرٕن ہُنٛد تھٔرکوٚنڈ
امہِ روٗس دم پھٔٹ کتہِ ہرِ وسہِ میوٚنڈ

تُلنا اچھ ہکو أ کس گرِس ہتی کرِتھ
شانہِ تسۂ نزِ ے ہکو حالِ دِل باوِتھ

گژھِ لوٗپ سیوٚد ختم گژھِ سأنی پرٛزنتھ
روزِ ما کاژھہ کأنسہِ ہُنٛد چھس شیرِ ہتھ

زِنٛدٕ روزِ ماجہِ زیوٚ ہتی سون تہذیب
دِوان شیٚہجار وُچھان ما أمیر تے غریب

یہِ چھِ میٹھ، مٕدر سأنی کأشر زبان
دوٕد گلہِ وٕ ے نٔبجن مأج وانٕناوان

کمہِ کمہِ ژھلہِ شُرٕہن روبے گنٛڈ تھاوان
کتھٕ شلکو تمن أسہِ ہیٚچھناوان

چھنہٕ سمجی یوان ووٚنی تمن یہِ زبان
روب گیہِ غاًب شاہن تم چھِ زاگان

یوٚد لولہٕ مایہِ ورتاًوِو یہِ زبان
پوشہِ نہٕ دُشمن اسہِ کاںٛہہ گرٛژھِو بوزان

بڑٕونہہ کُن تہِ پکناوِ سون کلا تہٕ تہذیب
اتھ لول برُن چھےٚ ژھوٚٹ ترکیب

انون نہٕ ورتاوس منز یوٚد کاںٛہہ تہِ زبان
گُس شیٚچار دِیہِ کتہِ روزِ پھبان

ماجہِ زیوِٚ کاًشرِ چھےٚ سماجِچ زبان
دوٗر گو سماج سیٚکہِ لِس منز رِکژھ زان

اتھ زبأنؠ منز کینٛہہ ویگنہٕ چھِی ذِمہٕ وار
کم ورتاو گرن منز بێہٕ تُلہٕ نار

ہِجرٕچ کٔنی گیہِ طماہ اڈٕلیکؠ دفن
مےٚ چھُ باسان اسہِ بڑوٚنٛٹھ تٕمؠ تہِ وڈٕل کفن

کأشُر ادب رژٕھرِتھ ورتاوو
پوٚچھر امہِ زبأنؠ ہُنٛد پوٚختاوو

وتہِ پیٛچھکی تأنؠ کأشُر ہیٚچھِناوہوکھ
زِندگی ہُنٛد سار گیوٚتھے سٔنٛزراوہوکھ

ریڈیو، ٹی۔وی ڈٕسی زیوٚ بچن ڈٕرراوو
سکوٗلن منز گرٕشِتھ کأشُر پرٕناوو

للہٕ دیدِ نُنْدٕ ریشؠ روٗپہٕ دیدِ ہُنْد دِمہٕ ہوکھ گیٲن

پننہٕ نِس پوٚت کالس ستی کرناوہوکھ زان

کیٲزِ 'نادان' چھکھ پیٚژاہ پریشان

مرِ نہٕ یہِ زباں زانٛہہ قلمہٕ چھسے لیکھِتھ دِوان

☆

کوٗر زنہٕ چھِ ژھوپہٕ گرٛھن

اراتن دب زن گو دُرٛس جہانس
سوال از تانی پرٕژھان چھس پاٗنی پانس

ما آیَس پانہٕ انہِ ہس ماٗلی ماجے
زنہٕ میٛانے ما وأیکھ بہنٛڈ باجے

میٛانہِ دٕسی کُس اثر گو کانٛہہ مے ٚ وٕنی تو
ودان باسیے یہِ مے ٚ تارکھ نب تہِ دٕسی پہوٕ

ژٕسِتھ انگ اٗشِناو آیہِ توٗرٕ شفاخان
ودان باکو ماران اٗسی سبھٹاہ پان

وۄنُم ٹاچھِ نانہِ کرٕ کیاہ وۄنی بہٕ گرژھ کوٚت
زاَیم کوٗر موصوٗمس واٗلنجہِ لوٚگُم توٚت

لرٕ ہتی بڈس پیٹھ اٚسس بیمار ماٗنز
سو وٕتھران روٗز تمے اٚچھ اوس اوٗش یمن کاٗنز

وۄنُس نانے مٕہ ود یہِ چھِ میاٗنی بدنصیبی
اوٗش چون چھُے موٗلُل چھکھ رِشتس منٛز قریبی

اٚچھ ٹٕٹہٕ وارِ کُستام آو وۄننس ہکہٕ ممی کنس تل
مےٚ دِژ کار دفترن بِستر تژاو جل

مےٚ ہتی گیُنڈ سارِوے بُتھِ آو نہٕ ماٗج مول
رِگنڈان اٚسی ژوٗرِ ژوٗرے دوٗرے بران لول

پژی رٔچھس بہٕ سارِوٕے دوٕد تہٕ دانے
دۆ پُکھ ووٕپرُن ژٕے چھُے پان یٚیمہِ جہانے

ریٚشو مُنِیو تہٕ گٔنزٕرِس نہٕ زانٔہہ بہٕ سنتان
بہٕ گٔرہس پرٔتھ یۆگس منٛز تاٗڈِتھ پریشان

کٔڈِتھ زٕہنہٕ جایہِ منٛز پیٛوم کٔوت بۄگُن
گرِکبن ٔستی پیٛوم کُنہِ اتھہٕ تہٕ مرُن

بچاۆیوٚن کٔور پرنایوٚن گو نارٕ ژوٕپاٗری
دے یژھایہِ کنٛز گٔے یہِ کورٕبن رکڑ بٔڈ یاٗری

گٔرِم محنتھ گٔرِم حاصِل مےٚ ڈِگری
کمالا کۆر یہِ کورے جٔیمہِ سوٗندر چھِ نگری

لوگُکھ وُچھنُے مےٚ پتہٕ برٛونٛٹھ ژھاین تہٕ گرٛاین
ہیوٚتُکھ کُن وارِ دِیُن نیٚشبود کتھن تہٕ داین

مگر جل وول زِٹھوٕ شانو پٔنن بور
تھٲوِتھ لتھ کرمہٕ بوٗمی باسیوٚم ژوپٲری شور

حوالہٕ وٲرِوِس گرِتھ باسیوٚم نہٕ کانٛہہ تتہِ مےٚ غمخوار
نہٕ کانٛژھا تتہِ مےٚ باسیوٚو میٚون خاص ذِمہٕ وار

حُکم ژوپٲری کنٕن گےٚ صِرف کٲم دِژٕ ہم
بے واے تیٖر لٲیکھ مرحم ما کوٚرہم

وُچھان بب مٲج روٗدی میٚون برداشت تہٕ ایمان
ژھوپہٕ چھےٚ روپہٕ سنٛز ووٛنُکھ کراسہِ یہِ احسان

چھاوس پڑٲری پڑٲری داوس لُج یہِ میأنۍ کتھ
رژھا بوُوم نِشہِ ماجے یِی چھےٚ حقیقتھ

مٔہ باو کٲری کینٛہہ تہِ ییٚتہِ یور کرۍتھ کھنٛجہِ مےٚ جِگرس
ونے کس چون یُتھ حال گُس سنہِ مےٚ دردس

بٔ کھمہٕ یِی پانسے ژٕتہِ کٲری کھیٛاوتھ
ژٕ چھکھ میأنۍ لختِ جگر پٔن خوٗن چاوتھ

بٔ پرناوِتھ ببس ماجہِ کیٛاہ دژاو مےٚ وٕنۍ تو
زٕ ہنے مارنس چھِنا مجبوٗر توٚہۍ تہِ سُنٛۍ تو

مےٚ سوٗنٛچُم یوٚد قدم تُلہٕ ژٕٹہٕ بہٕ رِشتے
ہسدٕن گبٕلن یمن لُکھ بیٚیہِ فٔرشتے

صبوٗر دِیُتنم دیَن تٔسی ستۍ بہٕ چھُس مس
بنُن گدٕرُن نادانؔ باو بس تس

اِنسانیت

مُدعا کُس نیرِ وُچھِہون شکلہِ اِنسان
کران اتھو کتھو لۄکن یُس پریشان

چھُ دے سمسأرِ کُلئِک کُن مۄل پانے
لنجہِ بیۄن بیۄن دھرمن ہنٛدی بہانے

دما ہے کأم سونٛچس وُچھ ژٕ أنے
وٕنی پۄز پۄز خبر شیٚچھ بأنہٕ بأنے

کرمن ہستی تھوٕہان دے ژٕ لرِ لۄر
ژٕٹھ گٹہٕ کار ژھینٛی اگیانکُے ٹھۄر

کران یُس یُتھ سوران سُے تی چھُ وأنسے
سوٚ مبرمُت چھُم مےٚ خرچُن سمجُے نہٕ کأنسے

ضمیر چھُے رہنُما انسان سُنٛد بوز
یہِ وتہٕ ہاوُک بٔنتھ ووٕتلاوِ أندری سوز

چھِ اِنسان ئتۍ اِنسأنیت ندارتھ
سنُن نادآن کتھ رٹان گژھ صدارتھ

☆

کرٛہنۍ راتھ 19 جنوری

کرٛہنۍ راتھ کرٛہنۍ راتھ 19 جنوری ہنٛز سو کرٛہنۍ راتھ
ییمٕیُک عکس وُنہِ تازٕ دِلہٕ دہما غس گرِ کڈٕونی کرٛہنۍ راتھ

ساکھشی کہأنی کار یوٚد نہٕ لیکھن اتھ رأژ کرٛہنۍ راتھ
یہِ چھُ تِمنٕے داگ یوٚد نہٕ مانن گیہِ دِنی پزرس ماتھ

ژودہا ہمہِ صدی پپٹھ بٹہٕ روٗدی وُچھان ژالان لوٗٹ کھسوٗٹ
اصلی بسکٔین در کأشرٕن بٹن اون حملو گرِ گرِ ٹوٗٹ

سٔمِتھ مشٔیدن منٛز اڈٕ راتن کرٛکو أسی وُزٕ ناوان
بٹٕو نیٚرو کٔشیٖرِ جل ترٛأوِو نتہٕ چھوِ وُچھُن بوٗہران

بٹو رٔلو یا یێتہٕ ژٔلو نتہٕ چھُوٕ گلنٕۍ جان
پٔرٕ گرٛڈھِ مُدعا یٔژکٲلۍ سونُے سپدِ پتہٕ نٔو پہچان

یێتہٕ اسہٕ بناوُن جل پأکِستان بٹو رٔوسِتے بٹنوٕ سان
'ہم کیا چاہتے آزادی' رٔودی نعرٕ لرٕزاوان

بٹو ژٔلو بٹنہٕ ترٛاہٕوکھ دِمہٕ ہوکھ پٔننٕ پہچان
یۆد یێتہٕ رٔوزِو بٔوزِو گٔرٛڈھو چھُو یێتہٕ پرُن قوران

تتہٕ گنٛڈ گٔری تھٕے أسی یێتہٕ مارٕہوو ژٔلتھ بچأوِو پان
جل جل مأبِو یہٕ حُکم سونُے چھِ یێتِکۍ أسی حُکمران

دم پھٕٹٕ تہٕ پھرٛٹہٕ ہٕتی زہو ننٛگلِتھ گٔے رٔودی کنو بوزان
شرٛوکنِن شُری ژایہٕ، پھرٛٹہٕ لأوی ژِٹھی گٔے أچھِوٕے اوٛش ہاران

سٕتی سٕتی لیڈر (قومی) ہیٚتھ مارٕنی کوٚڈ ہوکھ گولو جان
درجن وادن سمہار کوٚرُکھ تھاوِکھ مأرِتھ کیٚنہہ اویزان

اتھ کرٕہنہِ رأژ بڑونٹھے ٹِکہٕ لال ٹۄپُل مورُکھ 13 ستمبر آس بدھوار
مُفت ییمن اوس کران وکالتھ ژٕٹ تمہٕ وے دِتِشچ گوڈنچ تار

قومُک لیڈر گرِ دڑاو عدالژ پوو شِکأری نبرٕ کنہِ پتھر شِکار
ژٕ سِتھ قوم آوواہ ویلاہ پیٚتے پرٕ ژھان روٗدی ژھبہٕ کٔمی کوٚریُتھ گاشہِ مینار

پرٕیم ناتھ بٹ وٕکیل گولو شیٚہلوو یکدم ترٕاوِن وتہِ پیٚٹھ پران
اننت ناگکی أکی مارِ واتلن ترٕوو پتھر بڑونٹھ کنہِ چھورِ چھورِ کران

لیڈر قومُک رٕژ وتھ ہاوان یُس نہٕ اوس مانان ہیوٚنٛد مُسلمان
سم بھاوے کران اتھ روٗٹ سارِنے غریب غُرباتن گرِ پالان

گنہٕ کیٛژن کربکھ لٔکرِ مشینہٕ ہتی کتہٕ أسی مٔشراوو
بڑونہہ کنہٕ گوٗلی دِتھ کأتیاہ شیٖہلیہٕ کونہٕ زبوٗ دوہراوو

توٗملہٕ ڈژمس منز کھٔتتھ انسان روٗد عأری زأری کران
اسن کھنگالو شیٖہلو و گولبوٗ روٗدُس ببگ بُزان

مأنی پوٗتھر مأرِکھ گرِ منز کٔڈِتھے دوٗپہوکھ چاوٕہوو چاے
پرٕناوان تِمن یُس ماسٹر اوس کوٗرہس ڈبکہٕ پٹھ ٹیکٕچی جاے

21 مارچ 1992ء:
سنگرام پورِ پُلوامہٕ مأرِکھ نفر 7 ناہنوو گولبوٗ تِہُنْد ناموٗ نِشان
نیٛشوٗنکی پأٹھن بڑونہہ کنہٕ وأتِتھ چھیپہٕ دِتتکھ دیٛشس ونان۔ یتھ ہندوستان

25 جنوری 1998ء:

ووٚنۍ ہامہٕ یِکوٹہٕ شوٚنگتھ آسہٕ نو زنہٕ شُربو ژورو سان
بنٛدُق بردارو اکہٕ اکہٕ تم ماری نماز تمہٕ وِزِ مُشیدِ منٛز باقے پران

23 مارچ 2003ء:

دوہی دوہس یکجاہ یار زٕ اکھ اَکِس کھاہس منٛز کامِن آسی سادان
گو یار حاران صُبحن وُچھِتھے ماٗرِتھ یار 24 ہو لاشو سان

سیوٚد ساد لُکن ہُنٛد گامہ ناڑی مرگ اوس کرم اتھو پوش کتھو ورتاوان
سورگ موٗدی متین اَسن یم چھکھ چھس تہنٛد سوکھ کانچھان

ہمسایَن دوٗپ یوٚد بیٚتہٕ بہو واتِو سبٹھاہ نوقصان
راتھ اَسی کرِ ہوو، مُجاہدس کیاہ ونو ما کانٛسہٕ ہُنٛد بوزان

اکہٕ رہتہٕ باپتھ بیٚتہٕ چھوٕ نیرُن روٗدی تم تسلا دِوان
پینٛڈ یوٚ تانی ترٛاو تِمنے توٚ تانتھ اَسی رٕفیق پٕنٕنی گنٛزران

گاش پھولِنے ہیٚتی منساوِنی پٔنٕز ٹاٹھی گرٕ بیٚیہِ محل خان
ژٔلی یلہٕ ترٛاُوِتھ گرٕ، گرٕوٕٹھ، پٔشی گپن تہٕ داں گُچھو سان

زمین زِرات، میوٕ، ڈوٗنی باغ ہٕتھ روٗدی وٕنِنے منساوان
ترٛاُوی پتھ کُن وسہٕ دلسہٕ، سنت ریٚشی ریٚشی مول، دیوی ناگہٕ بل ہیوٕ استان

کم کلیلاہ دٕبت ہمسایو ناو دٕبتھوس سامان
کُنہِ کُنہِ اسان کُنہِ روٗدی ودان، کُنہِ اُسی وِدناوان

کوتاہ کرٛوٗٹھ چھُے ٹوٗٹھ گرٕ ترٛاوُن لگُن بٔتھِن بالن
رازٕسی ترٛاُوِتھ صٔحراوس منٛز لگنٔے دکن دولن

ٹیکسی کارن بیٚیہِ چھکٔرٕن منٛز ژٔلی ترٛاُو پتھ کُن ماجِ کٔشیر
پتہٕ کیٚاہ پہٕتہٕ رووتہِ تہِ متہٕ پرٕژھتو برٕنزِس منٛز رازٕ بنے یہِ گُل فقیر

دِل کھوٗلِتھ بیٚیہِ زٕ زٕ مُشرِتھ رٕٹ جیٚمہِ کٲو نالے
اتھوٕ ے کتھوٕ ے سوکھ وائنوُکھ ادٕ چھِی ییٚمہِ حالے

کِرایس پٔٹھ مکان ییٚلہِ جیٚمہِ کٲو دِتی رِیایژ ہُنٛد تھوٚوُکھ خاص پأٹھۍ دھیان
یِتہِ کینٛہہ اوسُکھ مُہیا تھوٚوُکھ، بنگلہٕ، مکانہٕ یا گُپن گان

دکہٕ دولو روٗس گرٕکھ ہمدردی ءستی روٗدی دوکھس منٛز اتھٕ روٗٹ کران
اسہِ ہیوٚ چھ توٚہہِ نِش پرٕگی یس آس وِزِ وِزِ روٗدی تم دوہراوان

أچھدأر شُری میٲنٛز منٛج مکان مألِکن دِژنس بنأوِتھ چھُم نہٕ مشان
چوٚن کبُت گأو دود روٗزٕس سوزان زاءمتی دودٕ بیٚیہِ گُرُس پھٔر یوٚسان

ہنٛہٕ وۄکھٕ آءمتی أسی کٲشیرِ زاءمتی موتہٕ دِل ہوٕہکی جاناوار
أسی زٕلنأوِکھ تاپہٕ کرٛایہِ لأگِکھ پرٛاوِ کتہِ ماجہِ زیوٚ ییٚتہِ وُسجار

یۆت وأتتھ تہِ کَر ژٕلۍ ہیمتھ ہیمتھ کانٛہہ بُتھِ دِلہِ ہُنٛد ما آو
وِزِ وِزِ دہل وٕتھی زخمن بوٗزِتھ روٗپھ کرنہِ کانٛہہ تہِ ما آو

تِتھِ تِتھِ پرٕناوی بڑونٛہہ کُن اسہِ شُری واتناوی بٔہمس پاوِس تام
ٹرینگہِ خۆشی سان سوٗزی اسہِ نبرٕے آش تھٔو بُجرس بنہِ رُت انتظام

پتہٕ چھو خبرٕے تَم گٔیہِ آزاد کۆل، زوٗر بب مائجِ منزس گو
نہ خبر تَمن روٗز کیٛنٛہہ فرض ہنٛز تختیار زِٹھن حُکمُک جہادن نیٛو

نہٕ پننٛز زبانٕے نے پنٛن تہذیب چھُنہٕ کانٛہہ اتھ سٔنتھ دِوان ترتیب
نۆش نیٛچوٗ یکوٹہٕ زنگہِ واہراوِتھ ژھانڈان گرِ ژلنٛج ترکیب

نادانؔ ماجہِ کٔشیرِ ہنٛز تہِ یہے تصویر آزاد سأری یژھان روزُن
ییٛتین یُس تتمن سے وارِ وتہِ روٗزی تن قوۄتھ بوٗزی تن چھِ رجوٗع لیس کُن

گاٹلۍ تۂ مۄرکھ

ژوپأرۍ وسان چھِ ٹۄسی پزرس تۂ گاٹۂ جارس
ہر گرِ دِوان سۂ روزان تسلا سۂ پأنٔی پانس

گرِ گرِ کران کرم رِتی اکثر تھوان لُکن خوش
اناپھ شناپھ بۄزِتھ ما ترٛاونِے چھُ زانٛہہ وۄش

پتھ کالہِ پیٹھ اپُز رۄد پأزار دِوان پزرس
پزِس چھِ جاے پتھرِس تھزٕ جاے تھوان ٹرلس

آسہِ ہے نہٕ یۄد اپُز پۄز ترقی ما أس مُمکِن
سارِنے گُرٕھِتھ مۄٹھُن پۄرشارتھ اوس ما مُمکِن

تیمی لۄنٹ سیٚز رٕ چی رٕٹ ٹۄسہن سُہ کلہٕ چھُ داران
تس دپان عقلہِ رۄستے ییٚلہِ اتھٕ پھیرِتھ سُہ جوران

ییٚلہِ ٹر ہۄان کانٛہہ وٕنی کن دأرِتھے چھِ بوزان
رٕژ کتھ ہۄان کانٛہہ وٕنی ئژ چھِی کنن تم تھاوان

پھیرِ تھورِ منز چھُ یُس تاپہ لۄکن چھُ چور زانان
ہُمہٕ چأرِتھے کتھن منز گرِکہن چھُ کھرٛ کہٕ ناوان

رِگنڈٕ نے گرٛھان ییٚلہِ زار برتھا زنانہِ کأنٛسے
أہی کران نیرُون زیٛنتھ یتم ژٕ وأنٛسے

یم کھش کران چھِ لۄکن وُچھ تم پھۄلان ہردم
کتی کائنٹھے پنٛنی یڈ مدٕتس یِوان چھِ چم خم

بۄزی بۄزی رِتی کرم کر لۄٚہم زِندٕ گأنی

چھُنہٕ ییٚتہٕ کینٛہہ کأنٛسہِ لارُن دُنیاہ چھُ سورُے فأنی

گاٹُل مۄرکھ ونو کس کیٛاہ اپُز پۄز چھُ نادان

کارن تہٕ کرٛے چھُ پانے ہیٚتو چھُ اسہِ بناوان

☆

سونہٕ کوٗر

سۆمبرٕنی ہیٚرٕن وٲرِچ ڈٲلی وسی یے
کورِ مالِنٛج گۓ کم چاٲلی وسی یے

سۆمبراوُن ہیوٚتُن رٕژِ رٕژِ سامان
چھس کرٕنی تیوٗ بھوٗمی ہیٚنز پٲری زان
ورتاوِچ رٕچھ ترٛاوِنم ناٲلی وسی یے
کورِ مالِنٛج گۓ کم چاٲلی وسی یے

چھُس نہٕ روزٕوُن ییٚتہِ یور زاںٛہہ پریشان
وٲرِیو کوٗلس ہتی کرٕنی ٹو پہچان
دے رچھی سُمرنہِ جاٲنی ماٲلی وسی یے
کورِ مالِنٛج گۓ کم چاٲلی وسی یے

گوڈٕ اوس لوُکٹ دیہِ گرٛژ بنوٕ بوٚڈ باغ
لولہٕ جواب لولس دِ تڑاو سورُے راگ
اہم نام مارُن آو یوٚد ساٚلی وٕسی یے
کورِ ماٚلِنچ گۓ کم چاٚلی وٕسی یے

روز گنٛزران سوٚمبراو کرمن پھل
عاٚش عشرتھ یرٕھنے پیٚین شُترن ترل
رٹھ دِشا رٕژ ہاٚوٕمژ ماجہِ ماٚلی وٕسی یے
کورِ ماٚلِنچ گۓ کم چاٚلی وٕسی یے

کر کرتویہِ کرم ونہٕ روٗس پانے لگہِ تار
حوصلہٕ محنتھ بکار لگہِ ییٚہِ مِلژار
رٕژر تہٕ ضبطٕکی شیران روز اٚلی وٕسی یے
کورِ ماٚلِنچ گۓ کم چاٚلی وٕسی یے

ستھ گنگٕراو لے کر وارِ تس ستی
پانہٕ منٛزِ کڈ پان کر کتھِ تس ستی
شیر نادان تور کرٛژ ڈاٚلی وٕسی یے
کورِ ماٚلِنچ گۓ کم چاٚلی وٕسی یے

سِر

تھٲنٛتھٕرِتھ وۄنُس گرِکبٕ ووتھ ٹاٹھِ ییٚتہِ چھُ نیرُن
ترٛاوِتھ ٹاٹھ زٕنہٕ جاے ڈوکہٕ ڈوکہٕ اسہِ چھُ پھرُن

بۄزِتھ یہِ بۄلی تہٕنٛزِ زیوٕ گو ٹوٹھ سبٕھاہ پریشان
کٕنٛتھ کرٛۄٹھ غضب یہِ یارا گیٛاےٚنیس تہِ کلہٕ چھِ ٹھاسان

نِمہٕ کۆت بہٕ رچھِ پھٕٹرٕ ووٕز ہلٕچ یہِ ٹاٹھ گیتا
تکسیرِ رۄس مےٚ ونتم کۆر پپٕھ نِمن یہِ سیتا

گُرِتوم کنن ہنا مےٚ کس چھُم منگُن پناہ مےٚ
چھم بۄلی کوس کرِٕز تتہِ کتھ کتھِ چھُم مناہ مےٚ

پھیُر دبُن ہیوٚتُن سامانس اوٗش گوس اَچھو جاٲری
کاٲنسی اوٗنُم نہٕ زانٛہہ کھُر کُنبُتھ حُکم کوٚرُکھ مےٚ جاٲری

چھُس کرٛ پا تسنٛز بہٕ للوان میٲنہِ اتھِ سُہ داٲدی ٲلران
کھُری کتہِ ہَن کاسان نبے پوٚترن تہِ شُری چھُ بٲگران

کوٚت گرٛھُن اما بہٕ نمہٕ کُنبتھِ کاغذ تہٕ پھٲتی یم ساٲری
رٲچھ کُس تھون بہٕ گرٕہسے دِمہٕ کتھِ اتھو بہٕ تاٲری

تہذیب حیا تہٕ ووتھِ بیٹھ چھُم سورُے پیٚتی مےٚ ترٛاوُن
چھُنہٕ ڈیگجل تہٕ اسنچہِ پھرِ پیٚتہِ یور کینٛہہ چھُکاوُن

گرٛھ نیر ژِ میٲنہِ پوٚترا بٔیھے بہٕ پیٚٹھسے پیٹھ
کران دوٗر بلایہِ تیل پھلِوے گرٛھِ تتہِ مےٚ سیر نے سبٛتھ

دم دِتھ رژھا تم دِتھ دہُت شاہنے امانتھ
گرِکی ژٔلِس تژ اُوِتھ بارِ کس تسٕنز یہِ شہادتھ

گرِ تژاوِما تہِتھے کانْہہ دِتھ قُلُف برس ما نیرِ کانْہہ
ژٔلراوِ گرِ منٕزِ ے کانْہہ پھوٚلراوِ کتہِ تمن کانْہہ

ژرِ ہُنٛد یہِ روٗپ بے دام گٔنڈی تھرِ پیٹھے تس آرام
نادانؔ وُنہِ پأر ژھاران جیمہِ بہتھ محل خانن

☆

نُنٛدٕ ریوٚش

ہم وطن چھس نیر بیٚیہِ نوٚن، یوٗگی وطن دارو وولو
شیٚچھ مےٚ وأژ دوِ بہٕ آیس، گیٲنی قلم کارو وولو

کھِہہ سٕدرمأجے ژٕ موٚنگمُت، تور تہِ وأژِس وٕنی دِوان
وولِ ہاکھ تہٕ ہندِ پیٹھ دٕبن بٕرِتھ، رچیتھ گوپھٕ گارو وولو

دودٕ چنٕبس ییٚلہِ کوٚ رُتھ اِنکار، للہٕ دیدِ ووٗنُے ہکہٕ ژےٚ چون ہیوٚ تُتھ
زہنٕہ ییٚلہِ نہٕ منٛدٕ چھوکھ چینٕہٕ کوٕ ژٕ منٛد چھان، کرنہِ آکھ ووپہٕ کارو وولو

گیٲنہٕ آگُر سٕہزانند کھُری قِسمتٕکی کاسان آکھ لُگن
ازکل تہِ نُنٛدٕ ریٚشی چھےٚ کران بٕڈی بٕڈی چمتکارو وولو

رژِ رژِ منز چھُکھ ژٕ آسہٕ وُن، کونہٕ نٔی پاْٹھی حبس دِوان
پنہٕ نے گرے کرتم ورے، ژرارٕ کی ضِلعہٕ دارو وولو

ذِکرِ ستی ستی کٔر فِکرِ مےٚ، دأدِ سے پیٚوم رُت دوا
واو ییپأری أس ناو ترٛأوِتھ، پوٚنتہٕ کارو وولو

چھُم اتھو پنہٕ نبوٚ سوٚمبرُمُت، کأنسہِ نِش اِبشا ما گو
یہِ ووُم چھس تی بہٕ ورتان، کرِ کُس مےٚ ووپہٕ چارو وولو

رازٕ ہأنزٕنی ناز پألِم، سیوٚد مےٚ روٗدُم سُہ تہِ ڈکھے
راز سأری تٔمی تہِ بأوِم، پوٚنتہٕ رازدارو وولو

بۄزِتھے کنو وُچھِتھے أچھو، سنہٕ کوٚت گوم زانہہ ما سینوکھ
کرٕ فنا گرشِھ اپزٕ سورُے، گٹہِ ہٕنذِ گاشرو وولو

شُرکہِ رۄُپ موٚختس گنڈ ژٕے مُشرُتھ، ناو میۆنُے بُتھِ دٕتُھتھ
چھُکھ علاقہٕ بنٛد تہٕ موٚختہٕ پانے، دردِل مدتھ گارو وولو

ژٕتٕ تیۆنٛگل بیٚہِ منٛز رٕچھِم، تمہِ اہٕ ستٕتن موٚر توٚپُم
دِتھ ووٚنتھ نادان پان سوٚگُم، ہا گاشہٕ مینارو وولو

☆

پنہٕ ٹِس پانس سام ہێنٛز

مےٚ چھِم کھور بڈٕی مےٚ کأتیاہ چھس بہٕ جانان
گرٛھسم رُت کھورٕ بانا یُس آسہِ چمکان

ژلان چھِی دوٗرِ وُچھِتھے گرٛاے میأنی
کھران بوٗٹ والِنے چھےٚ ژھاے میأنی

پرٕہسم کھورُک وُچھِتھ ژھیپہِ ژھارِ گِنڈان تم
ژلو کوٚر کُن أکِس اکھ چھِی ونان تم

خبر أسِتھ مےٚ چھم پِژھ کمزوٗری
تھنڈے بولان کران چھس آہوٗزأری

مےٚ گوٚڑہ رُت کھوٕر بانا کھوٕرنے کٕہُت
کران پیش بۄٚڑٕ وول چھُم زن لوٚبُم زیٚتھ

گوٚڑھُکھ نا پیش کرُن چھِم کھوٕر مےٚ شوٗبہِ دار
تمی آییس دُکانس باسوٕکھ مےٚ ہُشیار

پڑٕ بھاتن دڑایہِ ناداںٚ گوس وتے شام
ہیرٕن ما پاٗنٕ پانس الغاٗپھ تہِ زانٛہہ سام

☆

قدمن مدتھ

قدمن مدتھ مےٚ مونگمےَ، چھےٚ نا خبَر نِگارو
ژیےٚ چھُم ژےٚ کبٕت مےٚ مونگمُت، بٔرھتم ژےٚ جوٗلی نِگارو

بے عارِ عار ییہِ نےَ، گوٗ بُتھ پھِرِتھ ژِ بیوٚٹھُک
چھیٚپہِ پان دِیتُم پنہٕ نُے، چانٮ۪ن وتن نِگارو

نہٕ کوٚرُم خیال ژِ مانڈان، چھُکھ کھورو وجوٗد میٚونُے
ژیےٚ روٗس ونہٕ بہٕ لگہٕ کتھ، ہسکھ پنہٕ زانٔہہ پَتھ نِگارو

یوٚد انگہٕ بہٕ چانےَ وجوٗدُک، تیلہِ بیٚون بہٕ کیاز کرمو
پنہٕ چانہِ لُکھ پھوٚلان یوٚد، چھِم ژلان وُچھِتھ نِگارو

ہاوِ کتھٕ زخم بہٕ لوٗلکی، زخمن نِشان ما چھِم

گوٚو روٗٹھ ملالہٕ میٖونے، سرکارٕ ژےٚ نِگارو

للوان تمچ بہٕ دَگ چھس، دَگدار ووٚنی مےٚ لاگتم

باسیہٕ ہےَ سوٚ پھل چھُ گرٕ ہوٗن، یوٚت میٖون یُن نِگارو

گیٖر گرٕ مژ عمارو، مُژرأوتھَن ژےٚ نادانٓ

زرٕ زرٕ ژےٚ یوٚد چھُ رژھ کھنڈ، کرتَس دوا نِگارو

☆

دِلبرؤ

کیاہ مےٚ ترٛ ووُے ہلمسے منٛز، چھس گواہ بےٖ دِلبرو
واتہِ واپس کیاہ مےٚ تمہِ منٛزٕ، چھس رضا بےٖ دِلبرو

سۄر کۄرُتھ ارماننَ، تم پأرٕ وۄنتھَم کتھ ہِتی
وۄڈھ کٔڈم دِلنٕے مےٚ باسوٕوم، چھےُ اَپزٕ ما دِلبرو

سینہٕ زۄلِھم پامۄے ہتی، چھُم مےٚ تقصیر پانٕسے
کھینچلوٕ لاکم اَتھَس رٔٹ، باسیے مےٚ در دِل دِلبرو

نالہٕ بۄزِتھ ہِتہٕ ژٕ ساتھاہ، بوز بیٚہِ یہِ مُشِتھ گیٚوم
بوس لۄژٕرِتھ أچھوِے وُچھِ ہا، چأنٕے شانو شوقت دِلبرو

ٲرمٕ باوَتھ وۄن مٕ ژیٕ نش، دود جِگرُک کرٕ وۄٹھ پیٛوم
سپر بوُوم سیرٕ دار چھُکھ، کر رفاقتھ دِلبرو

دۄرِ ینہِ چانہِ گاہ پیٚیَم، گٹہٕ کار ژھینٛہِ گاشہٕ ستی
آش پالان چھَس بہٕ برٛژِ برٛژِ، پۄرٕ کرتَم دِلبرو

ہمدرد غمخارا ژٕے چھُکھ، پُشرُمٕ ناداں پان
کرٲے چھَس للوان بہٕ دۄرِرٕچ، ژھایہِ گتی ترٲو دِلبرو

سنتوش شاہ نادآن

JK Offset Printers Jama Masjid Delhi 6